



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Government

Broj: 02-04-44436-4/24
Sarajevo, 26.09.2024. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - ispravka) Vlada Kantona Sarajevo, na **42.** sjednici održanoj **26.09.2024.** godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“.
2. Prijedlog Odluke iz tačke 1. ovog zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo na nadležno odlučivanje.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PO OVLAŠTENJU PREMIJERA

ministar Zlatko Mijatović

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Skupština Kantona Sarajevo,
3. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
4. Premijer Kantona Sarajevo,
5. Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo,
6. Javna ustanova „Bosanski kulturni centar Sarajevo“ (putem Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo),
7. Evidencija,
8. A r h i v a.



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
**CANTON SARAJEVO
ASSEMBLY**

Na osnovu člana 12. tačka c) i člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), a u vezi čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“ br. 6/92, 8/93 i 13/94) i čl. 6. stav (1) i 15. Zakona o pozorišnoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 42/13 - Prečišćeni tekst i 6/16), čl. 5., 15. i 16. Zakona o muzejskoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 13/17) i Pravilnika o uslovima za osnivanje i rad muzeja, muzejskih zbirki, muzejskih izložbi i galerija („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/19 i 1/24), Skupština Kantona Sarajevo, na ----. sjednici održanoj ---.----. 2024. godine, donijela je

Prijedlog

ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O SPAJANJU JAVNIH USTANOVA KULTURE U
JAVNU USTANOVU „BOSANSKI KULTURNI CENTAR KANTONA SARAJEVO“

Član 1.

(Izmjene člana 2.)

- (1) U Odluci o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 11/19 – Prečišćeni tekst) u članu 2. st. (3) i (4) se brišu.
- (2) Dosadašnji stav (5) postaje stav (3), mijenja se i glasi:
- „(3) Pravilima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ bliže će se urediti organizacija Javne ustanove, te sistematizovati radna mjesta, poslovi i zadaci.“

Član 2.

(Izmjena člana 4.)

U članu 4. stav (2) se briše.

Član 3.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj:

Sarajevo, ----. ----. 2024. godine

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo

Elvedin Okerić



O B R A Z L O Ž E N J E

I - P R A V N I O S N O V

- članom 12. stav 1. tačka c) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) propisana je isključiva nadležnost Kantona Sarajevo za „utvrđivanje i provođenje kulturne politike”,
- članom 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) propisano je da Skupština Kantona donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona,
- članom 3. st. (1) i (2) Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94) propisano je da se za obavljanje javne službe osniva javna ustanova te da se pod javnom službom u smislu ovog zakona podrazumjeva trajno i nesmetano obavljanja djelatnosti u javnom interesu,
- članom 6. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94) određeno je da osnivač donosi akt o osnivanju ustanove,
- članom 6. stav (1) Zakona o pozorišnoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 42/13 - Prečišćeni tekst i 6/16) propisano je da pozorište kao javnu ustanovu mogu osnovati Kanton, Grad Sarajevo (u daljem tekstu: Grad) i općina sa teritorije Kantona (u daljem tekstu: općina), donošenjem akta o osnivanju pozorišta,
- članom 15. Zakona o pozorišnoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 42/13 - Prečišćeni tekst i 6/16) definisano je da se odredbe ovog zakona o osnivanju, registraciji, radu i prestanku rada pozorišta odgovarajuće se primjenjuju na filharmonije, simfonijske orkestre, koncertne agencije i druge profesionalne ansamble i muzičko-scenske grupe, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
- članom 5. Zakona o muzejskoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 13/17) definisano je ko može obavljati muzejsku djelatnost ,
- članom 15. Zakona o muzejskoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 13/17) je propisano da se muzej može osnovati u svim oblicima svojine,
- članom 16. Zakona o muzejskoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 13/17) su definisani uslovi za osnivanje muzeja,
- Pravilnikom o uslovima za osnivanje i rad muzeja, muzejskih zbirki, muzejskih izložbi i galerija („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/19 i 1/24) su detaljnije propisani uslovi i način rada muzeja, muzejskih zbirki, izložbi i galerija.

II - R A Z L O Z I Z A D O N O Š E N J E O D L U K E

Javna ustanova „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo” podnijela je Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo Inicijativu za izmjene Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo i to:

1. Urgenciju po Zahtjevu Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo”, broj: 04-02-764-2/24 od 25.7.2024. godine,
2. Elaborat o opravdanosti reorganizacije Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo” i donošenja novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, od 20.09.2023. godine,
3. Inicijativu za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo”.

Predloženom odlukom mijenja se osnivački akt Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo” u dijelu koji se odnosi na organizacionu strukturu Javne ustanove u cilju izrade i donošenja

Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi zbog jačanja kapaciteta za obavljanje poslova iz svoje djelatnosti.

III - OBRAZLOŽENJE POJEDINIH IZMJENA ODLUKE

- Članom 1. vrše se izmjene člana 2. Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, br 11/19 - Prečišćeni tekst) tako da se st. (3) i (4) brišu, a zatim dosadašnji stav (5) postaje stav (3) koji se mijenja te definiše da će se Pravilima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ bliže urediti organizacija ove javne ustanove te sistematizovati radna mjesta, poslovi i zadaci.
- Članom 2. vrši se izmjena člana 4. na način da se stav (2) u članu 4. briše.
- Članom 3. definiše se stupanje na snagu ove odluke.

IV - FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA REALIZACIJU ODLUKE

Donošenje i stupanje na snagu Odluke o izmjenama Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ ne zahtijeva dodatna finansijska sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za 2024. godinu.

V - PRILOZI

1. Urgencija po Zahtjevu Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“, broj 04-02-763-2/24 od 25. jula 2024. godine,
2. Elaborat o opravdanosti reorganizacije Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ i donošenja novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, od 20.09.2023. godine,
3. Dostavnica, broj: 04-1-823-2/23 od 20.10.2023. godine,
4. Odluka o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ („Službene tekst novine Kantona Sarajevo“, broj 11/19- Prečišćeni tekst),
5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“, mišljenje traži se, broj: 12-01/2-02-44976-2/24 od 14.08.2024. godine,
6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“, mišljenje traži se, broj: 12-01/2-02-44976-3/24 od 14.08.2024. godine,
7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“, mišljenje traži se, broj: 12-01/2-02-44976-4/24 od 14.08.2024. godine,
8. Mišljenje Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona, broj: 09-02-39640/24 od 11.09.2024. godine,
9. Mišljenje Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, broj: 03-04/2-02-39529/24 od 23.08.2024. godine,
10. Mišljenje Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, broj: 08-03-11-39530/24 od 20.08.2024. godine,
11. Izvod iz relevantnih propisa.



JU Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo
Branilaca Sarajeva 24, 71000 Sarajevo
IDB: 4202093300005

Bosna i Hercegovina 3757
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO

PREMAJ NUMBER: 26-07-2024			
Organizaciona jedinica	Ustanova	Broj	Priloga
12	02	44976-1	123

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo kulture i sporta
n/r ministra gosp. Kenana Magode
-H I T N O-

Broj: 04-1-763-2/24
Sarajevo, 25. juli 2024. godine

Veza: Akt Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo, br. 04-01-823-2/23 od 20.10.2024. godine, dostavljen putem protokola Kantona Sarajevo Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo dana 23.10.2023. godine

Predmet: Urgencija

Poštovani gospodine ministre,

Ovim putem Javna ustanova Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: JU BKC KS) dostavlja Vam gore navedenu Urgenciju vis a vis Elaborata o opravdanosti reorganizacije JU BKC KS i donošenja novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kao i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“-Prečišćeni tekst. Pomenute akte JU BKC KS Vam je dostavila na dalje postupanje putem protokola Kantona Sarajevo dana 23.10.2023. godine. S tim u vezi, JU BKC KS moli da urgentno postupite po dostavljenim aktima jer je prošlo više od devet (9) mjeseci od kada su isti dostavljeni. Shodno navedenom, Vaše izjašnjenje na dostavljenu dokumentaciju je od krucijalnog značaja jer se istim rješavaju dugotrajni problem sa kojima se ova Ustanova suočava duži vremenski period.

U nadi Vašeg pozitivnog odgovora srdačno Vas pozdravljamo!

S poštovanjem,



Prilog:

- Elaborat o opravdanosti reorganizacije Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo i donošenja novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
- Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“-Prečišćeni tekst.

Dostavljeno:

1. Naslovu;
2. a/a.



ELABORAT

o opravdanosti reorganizacije Javne ustanove Bosanski kulturni centar
Kantona Sarajevo i donošenja novog Pravilnika o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Sarajevo, 20. 9. 2023. godine

SADRŽAJ

I UVOD

II POSTOJEĆI INSTITUCIONALNI OKVIR

II.1. Historijat i postojeća organizaciona struktura

II.2. Kadrovska struktura

II.3. Finansiranje JU BKC KS

II.4. Prostorni kapaciteti

II.5. Djelatnost JU BKC KS

III RAZLOZI ZA REORGANIZACIJU

IV PROJEKCIJA NOVOG ORGANIZACIONOG OBLIKA

V NAČIN OBEZBJEĐIVANJA SREDSTAVA ZA RAD

VI PRIJEDLOG MJERA

I UVOD

Obavljanje djelatnosti u oblasti kulture i obrazovanja, kao i sama institucionalna organizacija predstavlja javni interes, a jačanje pravne i institucionalne infrastrukture u ovim oblastima smatra se strateškim prioritetima. Strateške smjernice trebaju se bazirati na dugoročnim potrebama lokalnog stanovništva i subjekata iz oblasti kulture i obrazovanja. **Radi što bolje i kvalitetnije funkcionalnosti Javne ustanove "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo"** (u daljem tekstu: JU BKC KS), koja je svojom transformacijom kroz više faza doživljavala strukturne i organizacione promjene, postojeća unutrašnja organizacija iziskuje određene izmjene i dopune u postojećem osnivačkom aktu, što zapravo znači izmjene Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 11/19-prečišćeni tekst). Prijedlog/Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o spajanju javnih ustanova u Javnu ustanovu "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo") dostavlja se u prilogu.

Trenutno, pored dvije organizacione jedinice - OJ Bosanski kulturni centar, namijenjene za planiranje i organizaciju programskih aktivnosti i OJ Sarajevo art, namijenjene za realizaciju programskih aktivnosti, postoji i Služba za opšte, pravne i tehničke poslove, marketing i propagandu.

Novom reorganizacijom ustanove postojeća struktura bila bi zamijenjena sa dva nova sektora, i to programsko-produkcijskim i drugim, ekonomsko-pravnim. Ured direktora bila bi jedna manja jedinica.

Razlozi su jednostavnija i praktičnija funkcionalnost ustanove, jer su programske aktivnosti koje se nude dosta kompleksnije, sadržajnije, brojnije, obimnije, a samim tim i zahtjevnije u organizacijskom i realizacijskom smislu. Iz tog razloga važna je jedinstvenost i jednostavnost u funkcionisanju i djelovanju. Takav vid transformacije ima zakonsko utemeljenje i kompatibilan je sa praksom institucionalne organizacije u kulturi i obrazovnoj djelatnosti. U navedenom kontekstu, nakon ovakve sektorske raspodjele, planirana je i transformacija u smislu raspoređivanja zaposlenih unutar organizacije na radnim pozicijama koje su neophodne za nesmetano izvođenje programskih aktivnosti.

Modernizacija opreme potrebne za obavljanje poslova iz djelatnosti ustanove, koji se organizuju prema potrebama i zahtjevima procesa rada, diktira i praćenje trendova u samoj organizaciji i realizaciji, načinu promocije programskih aktivnosti i slično, pa je samim tim potrebno i kroz Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta osigurati i kadrove koji posjeduju znanja, kompetencije i vještine i mogu odgovoriti takvim zahtjevima velikog broja programa. Također, neophodan je i angažman stručnjaka iz pojedinih oblasti, opet u zavisnosti od vrste određenog programa. Sve to diktira i iziskuje nove, dodatne troškove.

Novim planom i donošenjem prijedloga nove strukture i organizacije zaposlenika, te zapošljavanjem nedostajućeg kadra, svakako bi se pronašlo trajnije rješenje za uštede, bolju funkcionalnost ustanove, a samim tim i unapređenje cjelokupnog rada organizacije, te bolje ponude kulturnih i obrazovnih sadržaja posjetiocima.

II POSTOJEĆI INSTITUCIONALNI OKVIR

JU BKC KS samostalna je javna ustanova, čiji je osnivač Kanton Sarajevo. Prava i dužnosti Osnivača obavlja Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo i Vlada Kantona Sarajevo, svako u okviru svojih nadležnosti.

II.1. Historijat i postojeća organizaciona struktura

Kratkim osvrtom na historijat razvoja, može se vidjeti kako ova ustanova baštini bogat obrazovni i kulturni značaj od svojih samih početaka. Sam objekat, kao nekadašnji jevrejski hram, izgrađen je 1930. godine i tada je služio jevrejskim vjernicima za okupljanje i obavljanje molitve. Godine 1941. je, kao i većina kulturnih objekata u ratnim dešavanjima, razrušen i uništen, da bi 1965. godine stari templ bio obnovljen. Tada Jevrejska opština poklanja ovaj hram gradu Sarajevu za potrebe kulture.



Arhitekta Ivan Štraus na mjestu hrama podiže Radnički univerzitet "Đuro Đaković". Templ dobija dvoranu sa najboljom akustikom na prostoru tadašnje Jugoslavije, kapaciteta od 854 sjedeća mjesta.

Godine 1993., u jeku novih agresija i napada na ovu zemlju, Radnički univerzitet "Đuro Đaković" simbolično se preimenovala u Javnu ustanovu "Bosanski kulturni centar" Sarajevo, popularnije poznatu kao BKC. Taj naziv zadržava sve do aprila 2015. godine, kada se ujedinjuje sa još dvije institucije (Javna ustanova "Collegium artisticum" i Javna ustanova "Sarajevo art") i dobija naziv Javna ustanova "Centar za kulturu Kantona Sarajevo" (u daljem tekstu: JU CKS). To je pravni prednik Javne ustanove "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" (u daljem tekstu: JU BKC KS) koja je nastala Odlukom o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Centar za kulturu Kantona Sarajevo", koju je donijela Skupština Kantona Sarajevo, broj: 01-05-24324/14 od 10.9.2014. godine. Ova odluka je objavljena u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj: 37/14 (u daljem tekstu Odluka). Na osnovu člana 1. ove Odluke spojile su se tri ustanove kulture u JU CKS:

- Javna ustanova "Bosanski kulturni centar" Sarajevo
- Javna ustanova "Collegium artisticum"
- Javna ustanova za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi "Sarajevo art".

Shodno članu 6. Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Centar za kulturu Kantona Sarajevo", JU CKS preuzima poslove, zaposlenike, opremu, arhivu i sredstva za rad ovih javnih ustanova. S tim u vezi, JU CKS je imala 30 (trideset) radnika, koji su preuzeti iz bivših javnih ustanova kulture. JU CKS je upisana Rješenjem broj: 065-0-Reg-15-001810, od 27.5.2015. godine, u sudski Registar Općinskog suda Sarajevo.

Skupština Kantona Sarajevo, dana 31.10.2017. godine, donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Centar za kulturu Kantona Sarajevo", broj: 01-05-3218/17, koja je objavljena u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj: 44/17 (u daljem tekstu: Odluka). Ovom Odlukom nastaje JU BKC KS kao pravni sljednik JU CKS, s tom razlikom što "Collegium artisticum" nije više u sastavu JU BKC KS na osnovu Odluke Skupštine Kantona Sarajevo o izdvajanju organizacione jedinice "Collegium artisticum" iz JU CKS u samostalnu javnu ustanovu, broj: 01-05-32181/17 od 31.10.2017. godine, koja je objavljena u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj: 44/17. Skupština Kantona Sarajevo je također donijela Odluku o osnivanju Javne ustanove "Collegium artisticum" broj: 01-05-26176/18 od 26.6.2018. godine, objavljenu u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" broj: 28/18. JU BKC KS je upisana u sudski Registar Općinskog suda Sarajevo dana 1.2.2018. godine, broj: 065-0-Reg-18-000163.

Dana, 27.2.2019. godine, Skupština Kantona Sarajevo je donijela Odluku o verifikaciji Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" – prečišćeni tekst, broj: 01-05-5255/19, koja je sastavni dio Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" – prečišćeni tekst. Odluke su objavljene u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj: 11/19 od 14.3.2019. godine. Predmet ove Odluke na osnovu člana 1. jeste spajanje kantonalnih javnih ustanova kulture, i to: Javne ustanove "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" i Javne ustanove za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi "Sarajevo art" u JU BKC KS.

Nastojeći izvršiti zadatke iz svoje djelatnosti i na konkretan način izraziti programsku usmjerenja, te odgovoriti aktuelnim zahtjevima, kako je već u uvodnom dijelu spomenuto, a temeljem člana 2. stav (3) Odluke, JU BKC KS je svoj rad organizovala u dvije organizacione jedinice:

- Organizaciona jedinica "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" i
- Organizaciona jedinica "Sarajevo art".


Na osnovu stava (4) istog člana u JU BKC KS se organizuje Služba za opšte pravne i tehničke poslove, marketing i propagandu.

Shema postojeće unutrašnje organizacije JU BKC KS



II.2. Kadrovska struktura

JU BKC KS posluje u skladu sa osnivačkim aktom, statutom i drugim opštim aktima. Organizacijom rukovodi direktor. U nastavku, može se kroz shematski prikaz vidjeti postojeća struktura zaposlenih u JU BKC KS:



JU BKC KS trenutno budžetom ima obezbijedena sredstva za navedene pozicije zaposlenika, čiji je radni status na neodređeno vrijeme.

Važno je napomenuti to da, unatoč osnivačkom aktu u vidu pomenute Odluke, kao i Pravilima kao osnovnog opšteg akta ustanove, JU BKC KS nije *de facto* i *de iure* uspostavila navedenu organizaciju i strukturu, i to iz više razloga.

Prvi razlog je zapravo rapidno smanjenje broja zaposlenika. Od prvobitnih 30, trenutno je u JU BKC KS zaposlenih 18 izvršilaca (radnika zaposlenih po ugovoru o radu na neodređeno vrijeme) i jedan izvršilac (radnik zaposlen po ugovoru na određeno vrijeme od godinu dana).

Povremeno ustanova angažuje pripravnike ili, kao prelazno rješenje, u zavisnosti od složenosti i obima programa, vanjske saradnike/stručnjake iz određenih oblasti. Međutim, evidentan je deficit kadrova na određenim radnim pozicijama u ovoj ustanovi.

Razlozi opadanja broja zaposlenih u JU BKC KS su sljedeći:

- odlazak u penziju – šest (6) izvršilaca: (dva (2) VSS i četiri (4) SSS)
- prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme – jedan (1) VSS
- smrtni slučaj – dva (2) izvršioca: jedan (1) VSS i jedan (1) SSS
- sporazumni raskid ugovora na neodređeno vrijeme – dva (2) izvršioca: jedan (1) VSS i jedan (1) SSS.

Važno je napomenuti toda početkom naredne godine još jedna zaposlenica, na poslovima higijeničarke, odlazi u penziju, a radnici zaposlenoj na određeno vrijeme ističe ugovor krajem tekuće godine.

Drugi razlog, koji je uzročno-posljedično vezan za prethodno jeste da je zapravo bilo nemoguće uspostaviti funkcionalne organizacione jedinice i Službu za opšte, pravne i tehničke poslove, marketing i propagandu, zbog tako malog broja radnika. Samim uvidom u organizacionu strukturu vidljivo je da ovakav *modus operandi* nije moguće ostvariti.

Novom reorganizacijom akcenat nije na zapošljavanju kadrova, nego na uspostavljanju što bolje, kvalitetnije i funkcionalnije organizacione strukture zaposlenika. Cilj je ažurirati postojeći Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na način da se pozicije koje više nisu potrebne ili su zastarjele ukidaju, a predlažu nove koje su, prateći zahtjeve i realne potrebe u djelovanju ustanove, neophodne. Neosporno je i važno naglasiti da u periodu od 13 godina unazad u JU BKC KS nije zaposlen nijedan radnik na neodređeno vrijeme.

II.3. Finansiranje JU BKC KS

JU BKC KS posluje kao poslovna jedinica u Budžetu Kantona Sarajevo, dok se programska i organizaciona politika temelji na zakonu, Pravilima i drugim opštim aktima, te nadležnostima

direktora. Sredstva za finansiranje osnovne djelatnosti JU BKC KS obezbjeđuju se iz sljedećih izvora:

- Budžet Kantona Sarajevo
- vlastiti prihodi
- donacije i
- drugi izvori, u skladu sa Zakonom o budžetima Federaciji BiH ("Službene novine FBiH" br.: 102/13; 9/14; 8/15; 91/15; 102/15), Zakonom o izvršenju budžeta KS i drugim zakonima i propisima, odnosno Pravilima Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo.

Ustanova posluje preko Jedinog računa Trezora Kantona Sarajevo. Poslovanje se obavlja preko Depozitnog računa za prikupljanje javnih prihoda Kantona Sarajevo.

11.4. Prostorni kapaciteti

- Velika koncertna dvorana (sa oko 900 sjedećih mjesta)
- Multimedijalna sala (površine 140 m²)
- Galerija – izložbena dvorana (sa oko 400 sjedećih ili 800 stojećih mjesta)
- Atrij (površine 150 m² i 150 sjedećih mjesta)
- Foaje (površine 60 m²)



II.5. Djelatnost JU BKC KS

Osnovna djelatnost JU BKC KS jeste prezentacija savremenih dostignuća u kulturi kao i dugogodišnje kulturne tradicije Bosne i Hercegovine, te obrazovne, izdavačke, produkcijske i druge djelatnosti.

Prema Odluci o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Centar za kulturu Kantona Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 37/14), Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Centar za kulturu Kantona Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 44/17) te Odluci o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 11/19 – prečišćeni tekst), djelatnost JU BKC KS obuhvata:

18.1 Štampane i uslužne djelatnosti u vezi sa štampanjem

58.1 Izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti

58.11 Izdavanje knjiga

58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

58.19 Ostala izdavačka djelatnost

59.11 Proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa

59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video filmova i televizijskog programa

59.13 Distribucija filmova, video filmova i televizijskog programa

59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova

59.20 Djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa

74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d.n.

79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima

85.59 Ostalo obrazovanje i podučavanje

90.01 Izvođačka umjetnost

90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

90.04 Rad umjetničkih objekata

91.01 Djelatnost biblioteka i arhiva

91.02 Djelatnost muzeja

Javna ustanova vrši i :

- pružanje usluga u vanjskotrgovinskom prometu u oblasti registrovane djelatnosti te
- prezentaciju i unapređenje likovnih i primijenjenih umjetnosti i arhitekture (djelatnosti slobodnih umjetnika, kao što su slikari, kipari, grafičari, dizajneri, arhitekti i sl.).

III RAZLOZI ZA REORGANIZACIJU

JU BKC KS je kompleksna ustanova koja nudi različite kulturne i obrazovne usluge. Podrazumijeva obavljanje djelatnosti iz oblasti kulturne baštine i savremenog umjetničkog, a također i obrazovnog stvaralaštva. Dosadašnja praksa obavljanja djelatnosti iz ovih oblasti pokazuje brojne nedostatke, kako u pogledu same unutrašnje strukture i raspodjele radnih

jedinica unutar organizacije, tako i same kadrovske postavke, te nedostatka kadrova u svakoj od navedenih jedinica.

Cilj nove reorganizacije jeste unaprijediti rad ustanove, ponuditi što bolje rješenje u pogledu organizacije sektorske strukture, kao i kadrovske raspodjele.

Razlozi zbog kojih se inicira reorganizacija/transformacija JU BKC KS nalaze se prije svega u definisanim obavezama državnih i lokalnih vlasti na polju razvoja i unapređenja kulturne i obrazovne djelatnosti. U tom kontekstu, transformacija JU BKC KS trebalo bi da doprinese:

- uspostavljanju zakonskog modela institucionalne organizacije na polju kulture i obrazovanja
- unapređenju vlastite djelatnosti
- većem stepenu zadovoljavanja potreba građana Kantona Sarajevo i šire
- poštovanju stručnih standarda u sektoru kulture
- podizanju nivoa umjetničke produkcije
- boljoj vidljivosti svih resursa lokalne zajednice te
- ukupnoj turističkoj ponudi i razvijanju oblasti kulturnog turizma.

Kao što je već i spomenuto, **razlozi za reorganizaciju i neophodnost donošenja prijedloga novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU BKC KS jesu povećan obim i kompleksnost kulturnih i obrazovnih sadržaja koje ova ustanova nudi. Veliki je broj koncerata, predstava, izložbi, promocija knjiga, filmova i brojnih drugih kulturnih sadržaja koje JU BKC KS nudi, kako samostalnih, u okviru vlastite produkcije ili u koprodukciji, tako i u okviru festivala ili događaja, bilo da se radi o novim programima ili onima koji već imaju tradiciju ili se vezuju uz obilježavanje značajnih datuma za Kanton ili državu. Sve to, pored menadžerske i ekonomsko-pravne, iziskuje i ogromnu programsko-produkcijsku kadrovsku podršku. Trenutno je mali broj zaposlenih raspoređen na poslovima organizacije i realizacije programa koje JU BKC KS nudi. Budući da se neki programi odvijaju i na drugim lokacijama, kako unutar Kantona Sarajevo, tako i na području cijele Bosne i Hercegovine, pored ulaganja ogromnih napora raspoloživog kadra da se svi poslovi besprijekorno odvijaju, nerijetko je potreban angažman i vanjskih saradnika. Sve to iziskuje i nove finansijske izdatke. Rješenje leži u adekvatnom popunjavanju određenih radnih mjesta, koja naravno moraju biti predviđena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Neke pozicije već postoje, neke je potrebno dodati ili prilagoditi prema potrebama u izvršavanju programskih aktivnosti u oblasti kulture.**

Unutar produkcijsko-programskog sektora, uz kulturu, jednaku potrebu za kadrovskom podrškom iziskuje i obrazovni segment. Ciljevi za registraciju Centra za cjeloživotno učenje (Registar organizatora obrazovanja odraslih, broj: 963-01-1/18 od 12.10. 2018. god.), koji djeluje unutar JU BKC KS su:

- omogućiti građanima veću konkurentnost na tržištu rada organizacijom različitih dužih i kraćih obrazovnih programa
- jačanje društvene uključenosti građana
- razvijanje individualnih potencijala kod svakog polaznika te
- umanjivanje marginalizacije ugroženih skupina društva (nezaposleni, osobe treće životne dobi, osobe sa invaliditetom, žene, mladi i sl.), te poboljšanje njihovog ekonomskog stanja.

Radi uspješne organizacije i realizacije obrazovnih programa i aktivnosti, kao i vođenja dokumentacije i arhive unutar Centra za cjeloživotno učenje, u ovom sektoru potrebno je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predvidjeti najmanje četiri radna mjesta. Odlaskom zaposlenika iz ovog sektora, trenutno je zaposlen samo jedan izvršilac. U okviru Centra za cjeloživotno učenje izdaje se časopis "Obrazovanje odraslih", i to već 23. godinu. Časopis se godinama razvija te je indeksiran i arhiviran u važnim međunarodnim bazama (C.E.E.O.L., EBSCO, ROAD, ERIH PLUS, Crossref...). Shodno tome, i ovi poslovi postaju složeniji i zahtjevniji.

IV PROJEKCIJA NOVOG ORGANIZACIONOG OBLIKA

Dolaskom novog menadžmenta, JU BKC KS je još više proširila svoju programsku ponudu. I iako je jedna od ustanova kulture koja pruža najkompleksnije, a samim tim i najzahtjevnije programe i projekte, cilj je svakako unapređenje rada i proširivanje programske ponude, jačanje saradnje sa kulturnim i obrazovnim subjektima, ne samo unutar Grada Sarajeva, Kantona Sarajevo, nego i sa srodnim organizacijama na državnom nivou, te razvoj i njegovanje i regionalne i međunarodne saradnje. Shodno tome, potrebno je ojačati kadrovsku potporu unutar ustanove.

Uz pogodnosti koje JU BKC KS ima lokacijom i samim prostornim uređenjem i raspoloživim kapacitetima, uz podršku lokalne zajednice, te potporu i iz drugih izvora, dopunom postojeće kadrovske strukture ustanova bi imala zaokružen sistem sposoban za uspješnu produkciju i organizaciju sadržaja koje nudi. To je cilj koji se želi postići reorganizacijom i donošenjem i usvajanjem Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Organizacioni oblik mijenjao bi se postupno, u skladu s potrebama i raspoloživim budžetskim sredstvima.

U nastavku slijedi shematski prikaz nove organizacione strukture:



Naziv radnog mjesta	Broj izvršilaca
Rukovodilac sektora	1
Viši stručni saradnik za pravne poslove	1
Viši stručni saradnik za ekonomsko-računovodstvene poslove	1
Stručni saradnik u javnim ustanovama za javne nabavke	1
Viši samostalni referent za računovodstvo	2

Naziv radnog mjesta	Broj izvršilaca
Rukovodilac sektora	1
Viši stručni saradnik u javnim ustanovama za obrazovanje i nauku	1
Viši stručni saradnik u javnim ustanovama za kulturu	2
Stručni saradnik u javnim ustanovama za kulturu, obrazovanje i nauku	2
Referent za obrazovanje i nastavu	1
Kustos	1
Producent	1
Program menadžer	1
Stručni saradnik za dizajn, audio-visualni sadržaj programa	1
Majstor svjetla	1
Majstor tona	1
Majstor scene	1
Tehnički/digitalni operater	2
Referent za organizaciju programa	1
Domar/domaćin objekta	2
Portir	3
Higijeničar	3
Scenski radnik	1

Plan popunjavanja ljudskih resursa

Radno mjesto	Trenutno stanje	Plan za 2024.	Plan za 2025.
URED DIREKTORA			
Direktor (VSS)	X	X	X
Stručni savjetnik u javnoj ustanovi (VSS)			
Stručni saradnik za organizaciju (VSS)		X	X
Viši stručni saradnik za marketing i prodaju (VSS)			X
Stručni saradnik za bezbjednost i osiguranje objekta i programskih sadržaja (VSS)		X	X
Tehnički sekretar	X		
PROGRAMSKO-PRODUKCIJSKI SEKTOR			
Rukovodilac sektora (VSS)		X	X
Viši stručni saradnik za kulturu (VSS)		XX	XX
Viši stručni saradnik za obrazovanje (VSS)		X	X
Stručni saradnik za obrazovanje i nauku (VSS)	XX	X	XX
Stručni saradnik za programe/propagandu (VSS)	XX		
Referent za obrazovanje i nastavu			X
Kustos (VSS)		X	X
Producent (VSS)		X	X
Program menadžer (SSS)	X	X	X
Stručni saradnik za dizajn, audio-visualni sadržaj programa (VSS)		X	X
Majstor svjetla (SSS)		X	X
Majstor tona (SSS)		X	X
Majstor scene (SSS)		X	X
Tehnički (digitalni) operater (SSS)	X	X	XX
Domar/domaćin objekta (SSS)	XX	XX	XX
Energetičar/kotlovnica	X		
Portir (SSS)	XXX	XXX	XXX
Higijeničar (SSS/NSS)	XXXX	XXX	XXX
Scenski radnik (SSS)			X
Garderober/Recepcioner	X		
Referent za organizaciju		X	X
EKONOMSKO-PRAVNI SEKTOR			
Rukovodilac sektora (VSS)		X	X
Viši stručni saradnik za pravne poslove (VSS)			
Viši stručni saradnik za ekonomsko-računovodstvene poslove (VSS)			
Stručni saradnik za javne nabavke (VSS)		X	X

Radno mjesto	Trenutno stanje	Plan za 2024.	Plan za 2025.
Viši samostalni referent za računovodstvo (SSS)		X X	XX
Stručni saradnik za pravne poslove	X		
Blagajnik/likvidator	X		
Referent za računovodstvene poslove	X		
UKUPNO	22	28	33

IZNOS PLATE brutto	576.598,00	807.674,00	933.664,00
IZNOS PLATE doprinosi poslodavcu	60.542,00	113.369,00	126.598,00
IZNOS PLATE naknade troškova	126.968,00	153.057,00	174.852,00

IZNOS PLATE brutto sa dodacima	764.108,00	1.074 100,00	1.235 114,00
---------------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------

V NAČIN OBEZBJEĐIVANJA SREDSTAVA ZA RAD

Sredstva za vršenje djelatnosti ustanove obezbjeđuju se iz Budžeta osnivača, vlastitih prihoda, donacija i drugih izvora u skladu sa zakonom. Obavljanje drugih djelatnosti vrši se u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.

Finansijski plan JU BKC KS

PRIHODI	Iznos/2023
Budžet	1.256.043
Sopstveni prihodi	81.000
Ostali prihodi i donacije	50.000
Ukupno prihodi:	1.387.043

RASHODI	Iznos/2023
Bruto zarade i doprinosi	768.643
Rashodi za materijal	246.500
Programske aktivnosti	347.700

Nabavka opreme	24.100
Ostali izdaci	100
Ukupno rashodi:	1.387.043

VI PRIJEDLOG MJERA

Nakon usvajanja Elaborata o opravdanosti reorganizacije/transformacije Javne ustanove "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo", pristupilo bi se realizaciji sljedećih mjera i aktivnosti:

- izmjene i dopune osnivačkog akta
- raspoređivanje zaposlenih prema utvrđenom opisu poslova i uslovima za njihovo obavljanje
- donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU BKC KS.

PREDLAGAČ:

JU "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo"

Direktor

Jasmin Duraković



JU Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo
Branilaca Sarajeva 24, 71000 Sarajevo
IDB: 4202093300005

Broj: 04-1-823-2/23
Sarajevo, 20.10.2023. godine

**MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
KANTONA SARAJEVO
Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1
71000 SARAJEVO**

**N/r Ministra,
gospodin Kenan Magoda
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO**

PREDMET: Dostavnica

PRIMLJENO: 23-10-2023			
Organizacija na području	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Redni broj prema
12	02	44976	

Poštovani,
Dostavljamo Vam:

1. *Elaborat* o opravdanosti reorganizacije Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo i donošenja novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
2. *Prijedlog* Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" – Prečišćeni tekst

S poštovanjem,

Direktor

Jasmin Duraković



Na osnovu člana 3. Uredbe o postupku i načinu pripremanja i izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 50/17 - Drugi novi prečišćeni tekst i broj 2/18 - Ispravka) i čl. 56. i 57. Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/14), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 27.02.2019. godine, donijela je

ODLUKU

**O VERIFIKACIJI ODLUKE O SPAJANJU JAVNIH
USTANOVA KULTURE U JAVNU USTANOVU
"BOSANSKI KULTURNI CENTAR
KANTONA SARAJEVO"
- PREČIŠĆENI TEKST -**

I

Skupština Kantona Sarajevo verifikuje Odluku o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" - Prečišćeni tekst, koja je sastavni dio Odluke.

II

Ova odluka objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-5255/19
27. februara 2019. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elmedin Konaković, s. r.

Na osnovu člana 15. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Centar za kulturu Kantona Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 44/17), Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Centar za kulturu Kantona Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 37/14) i člana 181. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13 i 47/13, 47/15 i 48/16), Zakonodavno pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 2018. godine, utvrdila je prečišćeni tekst Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo".

Prečišćeni tekst Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" obuhvata: Odluku o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Centar za kulturu Kantona Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 37/14) i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Centar za kulturu Kantona Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 44/17), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih odluka.

Broj 01-05-824-3-1/19
29. januara 2019. godine
Sarajevo

Predsjednik
Zakonodavno-pravne komisije
Samir Suljević, s. r.

ODLUKA

O SPAJANJU JAVNIH USTANOVA KULTURE U
JAVNU USTANOVU "BOSANSKI KULTURNI CENTAR
KANTONA SARAJEVO"

(Prečišćeni tekst)

Član 1.

(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom uređuje se spajanje kantonalnih javnih ustanova kulture i to:

- Javne ustanove "Bosanski kulturni centar Sarajevo",
- Javne ustanove za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi "Sarajevo art", u Javnu ustanovu "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo".

Član 2.

(Osnivačka prava i Organizacija Javne ustanove)

- Kanton Sarajevo zadržava osnivačka prava nad Javnom ustanovom "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo", koja nastaje kao kantonalna javna ustanova u svojinu Kantona spajanjem Javnih ustanova iz člana 1. ove Odluke.
- Prava i dužnosti osnivača obavljat će Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) i Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada), svako u okviru svojih nadležnosti.
- Javna ustanova iz stava (1) ovog člana se organizuje u dvije organizacione jedinice:
 - organizaciona jedinica "Bosanski kulturni centar" za planiranje i organizaciju programskih aktivnosti;
 - organizaciona jedinica "Sarajevo art" za realizaciju programskih aktivnosti.
- U Javnoj ustanovi organizuje se "Služba za opšte, pravne i tehničke poslove, marketing i propagandu".

- Pravilima Javne ustanove i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne ustanove bliže će se uređiti organizacija Javne ustanove, te sistematizovati poslovi i zadaci u okviru svake od organizacionih jedinica iz stava (3) i službe iz stava (4) ove Odluke.

Član 3.

(Naziv, sjedište i pečat Javne ustanove)

- Naziv Javne ustanove je "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" (u daljem tekstu: Javna ustanova). Skraćeni naziv Javne ustanove je: "JU BKC KS".
- Sjedište Javne ustanove je u Sarajevu, ulica Branilaca Sarajeva broj 24.
- Naziv i sjedište Javne ustanove iz st. (1) i (2) ovog člana može se promijeniti.
- Odluku o promjeni naziva i sjedišta Javne ustanove donosi Skupština Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština) na prijedlog Vlade.
- Javna ustanova ima štambilj četvrtastog oblika, te mali i veliki pečat okruglog oblika, čija sadržina se uređuje Pravilima Javne ustanove u skladu sa ovom Odlukom i Zakonom o pečatima.

Član 4.

(Svojstvo pravnog lica)

- Javna ustanova ima svojstvo pravnog lica.
- Organizacione jedinice iz člana 2. stav (3) ove Odluke nemaju svojstvo pravnog lica, ali zadržavaju određena ovlaštenja u pravnom prometu, kao i poseban obračun rezultata poslovanja, u skladu sa zakonom, a što se bliže regulira Pravilima Javne ustanove.

Član 5.

(Korištenje prostora)

Javnoj ustanovi povjeravaju se na korištenje slijedeći poslovni prostori i to:

- Poslovna zgrada Bosanskog kulturnog centra, u ulici Branilaca Sarajeva broj 24;
- Poslovna zgrada Bosanskog kulturnog centra, u ulici Alipašina broj 19;
- Poslovni prostor Javne ustanove za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi "Sarajevo art", u ulici Čemaluša broj 1.

Član 6.

(Preuzimanje poslova, zaposlenika, opreme, arhive i sredstava za rad)

- Javna ustanova preuzima sve poslove, te zaposlenike zatečene na preuzetim poslovima, opremu, arhivu, sredstva za rad i finansijska sredstva, kao i sva prava i obaveze bivših Javnih ustanova:
 - Javne ustanove "Bosanski kulturni centar, Sarajevo"
 - Javne ustanove za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi "Sarajevo art".
- Oprema, arhiva i sredstva za rad iz stava (1) ove Odluke imovina su Kantona Sarajevo.

Član 7.

(Djelatnost)

- Djelatnost Javne ustanove obuhvata:
 - 18.11 Štampanje novina,
 - 18.12 Ostalo štampanje,
 - 18.13 Usluge pripreme za štampu i objavljivanje,
 - 18.14 Knjigoveške i srodne usluge
 - 18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa,
 - 58.11 Izdavanje knjiga,
 - 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija,
 - 58.19 Ostala izdavačka djelatnost,
 - 59.11 Proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa,
 - 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video filmova i televizijskog programa,

- 59.13 Distribucija filmova, video filmova i televizijskog programa,
- 59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova,
- 59.20 Djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa,
- 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d.n.,
- 79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima,
- 85.59 Ostalo obrazovanje i podučavanje,
- 90.01 Izvođačka umjetnost,
- 90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti,
- 90.04 Rad umjetničkih objekata,
- 91.01 Djelatnost biblioteka i arhiva,
- 91.02 Djelatnost muzeja.

(2) Javna ustanova vrši i:

- a) pružanje usluga u vanjsko-trgovinskom prometu u oblasti registrovane djelatnosti,
- b) prezentaciju i unapređenje likovnih i primijenjenih umjetnosti i arhitekture (djelatnosti slobodnih umjetnika, kao što su slikari, kipari, grafičari, dizajneri, arhitekti).

Član 8.

(Proširenje ili promjena djelatnosti)

- (1) Javna ustanova ne može promijeniti djelatnost iz člana 7. ove Odluke, bez saglasnosti osnivača.
- (2) Djelatnost Javne ustanove iz člana 7. ove Odluke može se proširiti ili promijeniti.
- (3) Odluku o proširenju ili promjeni djelatnosti donosi Skupština na prijedlog Vlade.

Član 9.

(Pravni i drugi poslovi)

Javna ustanova ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne sposobnosti i registrovane djelatnosti.

Član 10.

(Sredstva za rad)

Izvori sredstava za rad Javne ustanove su:

- a) sredstva osnivača,
- b) od naplate ulaznica,
- c) iz naknada za obavljanje intelektualnih i drugih usluga,
- d) iz legata, poklona, donacija, zavještanja i iz drugih izvora.

Član 11.

(Saglasnost na opšte akte)

Vlada daje saglasnost na Pravila, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, planove rada i razvoja i godišnji program rada Javne ustanove.

Član 12.

(Medusobna prava i obaveze)

Pitanja prava i obaveza između osnivača i Javne ustanove koja nisu regulisana ovom Odlukom, utvrdit će se ugovorom.

Član 13.

(Organ upravljanja)

- (1) Organ upravljanja u Javnoj ustanovi je Upravni odbor od pet članova.
- (2) Jedna trećina članova Upravnog odbora po pravilu imenuje se iz reda stručnih kadrova zaposlenih u Javnoj ustanovi.
- (3) Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada.
- (4) U roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke, Vlada imenovat će vd Upravni odbor i vd Nadzorni odbor Javne ustanove.
- (5) Danom upisa ove Javne ustanove u Registar poslovnih subjekata Općinskog suda u Sarajevu (u daljem tekstu: sudski registar), Vlada imenuje novi, a razrješava raniji Upravni i Nadzorni odbor Javne ustanove "Centar za kulturu Kantona Sarajevo".

Član 14.

(Organ rukovođenja)

- (1) Organ rukovođenja u Javnoj ustanovi je direktor.
- (2) Direktora Javne ustanove imenuje Upravni odbor na osnovu konkursa koji se objavljuje u javnim glasilima, uz saglasnost Vlade.
- (3) Direktor Javne ustanove ne može biti član Upravnog odbora.
- (4) Direktor Javne ustanove ovlašten je da predstavlja i zastupa javnu ustanovu u okviru registrovane djelatnosti.
- (5) Za upis promjena u sudski registar zadužuje se direktor Javne ustanove.

Član 15.

(Organ kontrole poslovanja)

- (1) Organ kontrole poslovanja u Javnoj ustanovi je Nadzorni odbor od tri člana.
- (2) Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava Vlada.
- (3) Najmanje jedan član Nadzornog odbora imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi.

Član 16.

(Stručni organi)

Stručni organi u Javnoj ustanovi su Programski savjet, odnosno Umjetnički savjeti za oblasti kojima se ustanova bavi, čija prava, obaveze i odgovornosti se bliže uređuju Pravilima Javne ustanove.

Član 17.

(Slučajevi razrješenja)

- (1) Vlada razrješava predsjednike i članove Upravnog i Nadzornog odbora i prije isteka mandata na koji su imenovani u sljedećim slučajevima:
 - a) ako utvrdi da su odgovorni za neuspješan ili nezakonit rad Javne ustanove,
 - b) ako je Javna ustanova poslovala sa gubitkom dvije (2) godine uzastopno,
 - c) na njihov lični zahtjev,
 - d) ako Skupština ne usvoji godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove,
 - e) ako Javna ustanova nije racionalno raspolagala sredstvima ili u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i pravilima Javne ustanove.
- (2) Procedura usvajanja izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove, posljedice mogućeg neusvajanja navedenih akata, kao i postupak i način razrješenja predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora i direktora, precizirat će se Pravilima Javne ustanove.

Član 18.

(Ostvarivanje radnih prava)

Radnici Javne ustanove ostvaruju prava u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilima i drugim općim aktima Javne ustanove.

Član 19.

(Finansijsko poslovanje)

Finansijsko poslovanje Javne ustanove vrši se u skladu sa propisima koji regulišu trezorsko poslovanje.

Član 20.

(Rok za donošenje općih akata)

Upravni odbor Javne ustanove donijet će pravila, akt o unutrašnjoj organizaciji i druga akta u roku od 60 dana od dana njegovog imenovanja.

Član 21.

(Izvještaj o radu i poslovanju)

- (1) Upravni, odnosno Nadzorni odbor obavezan je da Ministarstvu redovno dostavlja zapisnike sa održanih sjednica Upravnog, odnosno Nadzornog odbora, a izvještaj o radu godišnje.

- (2) Godišnji izvještaj o radu sadrži: izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada, izvještaj o radu direktora, izvještaj o radu Upravnog odbora, izvještaj o radu Nadzornog odbora, izvještaj o radu programskog, odnosno umjetničkog savjeta, izvještaj o finansijskom poslovanju Javne ustanove.

Član 22.

(Nadzor nad zakonitosti rada)

Nadzor nad zakonitosti rada Javne ustanove vrši Ministarstvo.

Član 23.

(Prijava u sudski registar)

- (1) Ovlašćuje se Predsjedavajuća Skupštine da u ime Osnivača potpiše osnivački akt i sve isprave potrebne za osnivanje javne ustanove, kao i sve isprave za koje je u skladu sa važećim zakonskim propisima neophodna notarska obrada.
- (2) Javna ustanova "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo", obavezna je da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke podnese prijavu radi upisa Javne ustanove u sudski registar.
- (3) Lice zatečeno na dužnosti direktora Javne ustanove "Centar za kulturu Kantona Sarajevo", a teče mu mandat, nastavlja rukovoditi Javnom ustanovom "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo".

Član 24.

(Potpuna i supsidijarna odgovornost)

- (1) Za svoje obaveze Javna ustanova odgovara svom svojom imovinom - potpuna odgovornost.
- (2) Osnivač Javne ustanove supsidijarno je odgovoran za obaveze Javne ustanove.

Član 25.

(Početak rada Javne ustanove)

Javna ustanova stiče svojstvo pravnog lica i počinje sa radom danom upisa u sudski registar.

Član 26.

(Stupanje na snagu ove Odluke)

- (1) Odluka o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Centar za kulturu Kantona Sarajevo" stupila je na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 37/14.
- (2) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Centar za kulturu Kantona Sarajevo" stupila je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 44/17.



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Culture and Sports

Broj: 12-01/2-02-44976-2/24
Sarajevo, 14.08.2024. godine

URED ZA ZAKONODAVSTVO VLADE KANTONA SARAJEVO
Ul. Hamida Dizdara 1
Gosp, Adis Bisić
71000 Sarajevo

Predmet: Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ - *traži se mišljenje*


Poštovani,

U prilogu dostavljamo Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“, radi pribavljanja mišljenja u skladu sa odredbama člana 3. stav (2) tačka a) i b) Uredbe o osnivanju Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 20/22) i člana 4. stav (5) tačka d) Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 50/17- Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18-Ispravka i 32/22).

Napominjemo da ova Odluka nije obuhvaćena Programom rada Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo te za istu nije obavezno provođenje prethodne procjene uticaja propisa.

Molimo da u skladu sa Vašim nadležnostima date Mišljenje da li je ova Odluka pripremljena u skladu sa propisima sa stanovišta usklađenosti sa ustavom i pravnim sistemom, radi njegovog donošenja.

S poštovanjem,


MINISTAR
Keda Mladoda

Dostaviti:
1. Naslovu,
2. a/a.



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-062, Fax: + 387 (0) 33 562-62
Web: <http://mks.ks.gov.ba>, E-mail: mks@mks.ks.gov.ba

O b r a z l o ž e n j e

I - P R A V N I O S N O V

Pravni osnov za donošenje Odluke o izmjenama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“, sadržan je u odredbama čl. 12. stav 1. tačka c) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96 - ispravka, 3/96 - ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama („Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“, br. 6/92, 8/93 i 13/94).

- odredbama člana 12. stav 1. tačka c) Ustava Kantona Sarajevo određeno je da je isključiva nadležnost Kantona Sarajevo "utvrđivanje i provođenje kulturne politike",
- odredbama 18. stav 1. tačka b) Ustava određeno je da Skupština Kantona donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona,
- odredbama člana 3. st. (1) i (2) Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94)", određeno je da se za obavljanje javne službe osniva javna ustanova, te da se pod javnom službom u smislu ovog zakona podrazumjeva trajno i nesmetano obavljanja djelatnosti u javnom interesu,
- odredbama člana 6. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94), određeno je da osnivač donosi akt o osnivanju ustanove.

Akt o osnivanju ustanove sadrži:

- naziv osnivača,
- naziv i sjedište ustanove,
- djelatnost ustanove,
- iznos sredstava za osnivanje i početak rada ustanove i način njihovog obezbjeđivanja,
- izvore i način obezbjeđivanja sredstava za rad ustanove,
- međusobna prava i obaveze između osnivača i ustanove,
- način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima i način na koji se pokriva višak rashoda nad приходima,
- prava, obaveze i odgovornosti ustanove u pravnom prometu,
- lice koje će do imenovanja organa rukovođenja predstavljati i zastupati ustanovu i njegova ovlaštenja i odgovornosti,
- rok za donošenje pravila ustanove, imenovanje organa upravljanja i rukovođenja ustanove,
- druga pitanja od značaja za rad ustanove.

II - R A Z L O Z I Z A D O N O Š E N J E O D L U K E

Ovom odlukom mijenja se osnivački akt Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ u dijelu koji se odnosi na organizacionu strukturu Javne ustanove u cilju izrade i donošenja Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi zbog jačanja kapaciteta Javne ustanove za obavljanje poslova iz svoje djelatnosti.

Javna ustanova „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ je podnijela Inicijativu za izmjene Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“:

1. Urgenciju po Zahtjevu JU "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo", broj 04-02-764-2/24 od 25. jula 2024. godine,
2. Elaborat o opravdanosti reorganizacije Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ i donošenja novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, od 20.09.2023. godine,
3. Inicijativu za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“,

III - OBRAZLOŽENJE POJEDINIH IZMJENA ODLUKE

Odredbama člana 1. stav (1) vrše se izmjene člana 2. Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, br 11/19 - Prečišćeni tekst), st. (3) i (4), se brišu, a odredbom stava (2) određuje se da dosadašnji stav (5) postaje stav (3), mijenja se i glasi: „(3) Pravilima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ bliže će se urediti organizacija Javne ustanove, te sistematizovati radna mjesta, poslovi i zadaci.“

Odredbama člana 2. vrši se izmjena člana 4. na način da se stav (2) u članu 4. briše.

U članu 3. utvrđuje ovlašćuje se Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 11/19 – Prečišćeni tekst) i dostavi ga Skupštini Kantona Sarajevo na verifikaciju u roku od 60 dana od dana stupanja ove odluke na snagu.

IV - FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA REALIZACIJU ODLUKE

Donošenje i stupanje na snagu Odluke o izmjenama Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ ne zahtijeva dodatna finansijska sredstva za rad i funkcionisanje Javne ustanove, izuzev onih sredstava potrebnih za notarsku obradu i registraciju promjena u Registru kod nadležnog suda u Sarajevu.

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
ASSEMBLY

Na osnovu čl. 12. stav 1. tačka c) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), a u vezi čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama („Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“, br. 6/92, 8/93 i 13/94) i Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 11/19 - Prečišćeni tekst), Skupština Kantona Sarajevo, na ----. sjednici održanoj ----. 2024. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u
Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“

Član 1.
(Izmjene člana 2.)

(1) U Odluci o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 11/19 – Prečišćeni tekst) u članu 2.st. (3) i (4), se brišu.

(2) Dosadašnji stav (5) postaje stav (3), mijenja se i glasi:

„(3) Pravilima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ bliže će se urediti organizacija Javne ustanove, te sistematizovati radna mjesta, poslovi i zadaci.“

Član 2.
(Izmjena člana 4.)

U članu 4. Odluke, stav (2) se briše.

Član 3.
(Rok za utvrđivanje Prečišćenog teksta Odluke)

Ovlašćuje se Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 11/19 – Prečišćeni tekst) i



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
ASSEMBLY

dostavi ga Skupštini Kantona Sarajevo na verifikaciju u roku od 60 dana od dana stupanja ove odluke na snagu.

Član 4.
(Stupanje na snagu Odluke)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj:
Sarajevo, _____ 2024. godine

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Culture and Sports

Broj: 12-01/2-02-44976-3/24
Sarajevo, 14.08.2024. godine

**KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO PRAVDE I UPRAVE**

(OVDJE)

Predmet: Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“- traži se mišljenje

Poštovani,

U prilogu dostavljamo Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“, radi pribavljanja mišljenja u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 50/17- Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18-Ispravka i 32/22).

Napominjemo da ova Odluka nije obuhvaćena Programom rada Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo te za istu nije obavezno provođenje prethodne procjene uticaja propisa.

Molimo da date Mišljenje da li je ova odluka usaglašena sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i sa drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i sloboda.

S poštovanjem,

Dostaviti:
1. Naslovu,
2. a/a.



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-062, Fax: + 387 (0) 33 562-62
Web: <http://mks.ks.gov.ba>, E-mail: mks@mks.ks.gov.ba

1/2

MINISTAR
Kenan Magađa

Objasnenje

I - PRAVNI OSNOVA

Pravni osnov za donošenje Odluke o izmjenama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“, sadržan je u odredbama čl. 12. stav 1. tačka c) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96 - ispravka, 3/96 - ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama („Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“, br. 6/92, 8/93 i 13/94).

- odredbama člana 12. stav 1. tačka c) Ustava Kantona Sarajevo određeno je da je isključiva nadležnost Kantona Sarajevo "utvrđivanje i provođenje kulturne politike",
- odredbama 18. stav 1. tačka b) Ustava određeno je da Skupština Kantona donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona,
- odredbama člana 3. st. (1) i (2) Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94)", određeno je da se za obavljanje javne službe osniva javna ustanova, te da se pod javnom službom u smislu ovog zakona podrazumjeva trajno i nesmetano obavljanje djelatnosti u javnom interesu,
- odredbama člana 6. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94), određeno je da osnivač donosi akt o osnivanju ustanove.

Akt o osnivanju ustanove sadrži:

- naziv osnivača,
- naziv i sjedište ustanove,
- djelatnost ustanove,
- iznos sredstava za osnivanje i početak rada ustanove i način njihovog obezbjeđivanja,
- izvore i način obezbjeđivanja sredstava za rad ustanove,
- međusobna prava i obaveze između osnivača i ustanove,
- način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima i način na koji se pokriva višak rashoda nad приходima,
- prava, obaveze i odgovornosti ustanove u pravnom prometu,
- lice koje će do imenovanja organa rukovođenja predstavljati i zastupati ustanovu i njegova ovlaštenja i odgovornosti,
- rok za donošenje pravila ustanove, imenovanje organa upravljanja i rukovođenja ustanove,
- druga pitanja od značaja za rad ustanove.

II - RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE

Ovom odlukom mijenja se osnivački akt Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" u dijelu koji se odnosi na organizacionu strukturu Javne ustanove u cilju izrade i donošenja Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi zbog jačanja kapaciteta Javne ustanove za obavljanje poslova iz svoje djelatnosti.

Javna ustanova „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" je podnijela Inicijativu za izmjene Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo":

1. Urgenciju po Zahtjevu JU "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo", broj 04-02-764-2/24 od 25. jula 2024. godine,
2. Elaborat o opravdanosti reorganizacije Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" i donošenja novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, od 20.09.2023. godine,
3. Inicijativu za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo",

III - OBRAZLOŽENJE POJEDINIH IZMJENA ODLUKE

Odredbama člana 1. stav (1) vrše se izmjene člana 2. Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, br 11/19 - Prečišćeni tekst), st. (3) i (4), se brišu, a odredbom stava (2) određuje se da dosadašnji stav (5) postaje stav (3), mijenja se i glasi: „(3) Pravilima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ bliže će se urediti organizacija Javne ustanove, te sistematizovati radna mjesta, poslovi i zadaci.“

Odredbama člana 2. vrši se izmjena člana 4. na način da se stav (2) u članu 4. briše.

U članu 3. utvrđuje ovlašćuje se Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 11/19 – Prečišćeni tekst) i dostavi ga Skupštini Kantona Sarajevo na verifikaciju u roku od 60 dana od dana stupanja ove odluke na snagu.

IV - FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA REALIZACIJU ODLUKE

Donošenje i stupanje na snagu Odluke o izmjenama Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ ne zahtijeva dodatna finansijska sredstva za rad i funkcionisanje Javne ustanove, izuzev onih sredstava potrebnih za notarsku obradu i registraciju promjena u Registru kod nadležnog suda u Sarajevu.

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
ASSEMBLY

Na osnovu čl. 12. stav 1. tačka c) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), a u vezi čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama („Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“, br. 6/92, 8/93 i 13/94) i Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 11/19 - Prečišćeni tekst), Skupština Kantona Sarajevo, na ----. sjednici održanoj ----. 2024. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u
Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“

Član 1.
(Izmjene člana 2.)

(1) U Odluci o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 11/19 – Prečišćeni tekst) u članu 2.st. (3) i (4), se brišu.

(2) Dosadašnji stav (5) postaje stav (3), mijenja se i glasi:

„(3) Pravilima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ bliže će se urediti organizacija Javne ustanove, te sistematizovati radna mjesta, poslovi i zadaci.“

Član 2.
(Izmjena člana 4.)

U članu 4. Odluke, stav (2) se briše.

Član 3.
(Rok za utvrđivanje Prečišćenog teksta Odluke)

Ovlašćuje se Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 11/19 – Prečišćeni tekst) i



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-055, Fax: + 387 (0) 33 562-210
Web: <http://skupstina.ks.gov.ba>, E-mail:
skupstina@skupstina.ks.gov.ba

1/1

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
Скупштина Кантона
Сарајево

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
Скупштина Кантона
Сарајево

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
ASSEMBLY

dostavi ga Skupštini Kantona Sarajevo na verifikaciju u roku od 60 dana od dana stupanja ove odluke na snagu.

Član 4.
(Stupanje na snagu Odluke)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj:
Sarajevo, _____ 2024. godine

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-055, Fax: + 387 (0) 33 562-210
Web: <http://skupstina.ks.gov.ba>, E-mail:
skupstina@skupstina.ks.gov.ba

1/1

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Culture and Sports

Broj: 12-01/2- 02- 44976-4/24
Sarajevo, 14.08.2024. godine

MINISTARSTVO FINANSIJA KANTON SARAJEVO
Ul. Maršala Tita br. 62/1
71000 Sarajevo

Predmet: Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“- *traži se mišljenje*

Poštovani,

U prilogu dostavljamo Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“, radi pribavljanja mišljenja u skladu sa odredbama člana 8. Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet („Službene novine FBiH“, broj 34/16) i člana 4. stav (5) tačka d) Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 50/17- Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18-Ispravka i 32/22).

Napominjemo da ova Odluka nije obuhvaćena Programom rada Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo te za istu nije obavezno provođenje prethodne procjene uticaja propisa.

Molimo da date Mišljenje da li je ova odluka usaglašena sa važećim zakonodavstvom iz oblasti finansija, jer za njeno provođenje nije potrebno obezbijedenje dodatnih finansijskih sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo na pozicijama Javne ustanove.

Prilog:

- Popunjen IFP NE obrazac,
- Obrazloženje.

S poštovanjem,

Dostaviti:
①. Naslovu,
2. a/a.



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-062, Fax: + 387 (0) 33 562-62
Web: <http://mks.ks.gov.ba>, E-mail: mks@mks.ks.gov.ba

MINISTAR.
Kerim Magada

1/1

O b r a z l o ž e n j e

I - PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Odluke o izmjenama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“, sadržan je u odredbama čl. 12. stav 1. tačka c) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96 - ispravka, 3/96 - ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama („Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“, br. 6/92, 8/93 i 13/94).

- odredbama člana 12. stav 1. tačka c) Ustava Kantona Sarajevo određeno je da je isključiva nadležnost Kantona Sarajevo "utvrđivanje i provođenje kulturne politike",
- odredbama 18. stav 1. tačka b) Ustava određeno je da Skupština Kantona donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona,
- odredbama člana 3. st. (1) i (2) Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94)", određeno je da se za obavljanje javne službe osniva javna ustanova, te da se pod javnom službom u smislu ovog zakona podrazumjeva trajno i nesmetano obavljanja djelatnosti u javnom interesu,
- odredbama člana 6. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94), određeno je da osnivač donosi akt o osnivanju ustanove.

Akt o osnivanju ustanove sadrži:

- naziv osnivača,
- naziv i sjedište ustanove,
- djelatnost ustanove,
- iznos sredstava za osnivanje i početak rada ustanove i način njihovog obezbjeđivanja,
- izvore i način obezbjeđivanja sredstava za rad ustanove,
- međusobna prava i obaveze između osnivača i ustanove,
- način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima i način na koji se pokriva višak rashoda nad приходima,
- prava, obaveze i odgovornosti ustanove u pravnom prometu,
- lice koje će do imenovanja organa rukovođenja predstavljati i zastupati ustanovu i njegova ovlaštenja i odgovornosti,
- rok za donošenje pravila ustanove, imenovanje organa upravljanja i rukovođenja ustanove,
- druga pitanja od značaja za rad ustanove.

II - RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE

Ovom odlukom mijenja se osnivački akt Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" u dijelu koji se odnosi na organizacionu strukturu Javne ustanove u cilju izrade i donošenja Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi zbog jačanja kapaciteta Javne ustanove za obavljanje poslova iz svoje djelatnosti.

Javna ustanova „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" je podnijela Inicijativu za izmjene Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo":

1. Urgenciju po Zahtjevu JU "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo", broj 04-02-764-2/24 od 25. jula 2024. godine,
2. Elaborat o opravdanosti reorganizacije Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" i donošenja novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, od 20.09.2023. godine,
3. Inicijativu za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo",

III - OBRAZLOŽENJE POJEDINIH IZMJENA ODLUKE

Odredbama člana 1. stav (1) vrše se izmjene člana 2. Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, br 11/19 - Prečišćeni tekst), st. (3) i (4), se brišu, a odredbom stava (2) određuje se da dosadašnji stav (5) postaje stav (3), mijenja se i glasi: „(3) Pravilima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ bliže će se urediti organizacija Javne ustanove, te sistematizovati radna mjesta, poslovi i zadaci.“

Odredbama člana 2. vrši se izmjena člana 4. na način da se stav (2) u članu 4. briše.

U članu 3. utvrđuje ovlašćuje se Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 11/19 – Prečišćeni tekst) i dostavi ga Skupštini Kantona Sarajevo na verifikaciju u roku od 60 dana od dana stupanja ove odluke na snagu.

IV - FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA REALIZACIJU ODLUKE

Donošenje i stupanje na snagu Odluke o izmjenama Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ ne zahtijeva dodatna finansijska sredstva za rad i funkcionisanje Javne ustanove, izuzev onih sredstava potrebnih za notarsku obradu i registraciju promjena u Registru kod nadležnog suda u Sarajevu.

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
ASSEMBLY

Na osnovu čl. 12. stav 1. tačka c) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), a u vezi čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama („Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“, br. 6/92, 8/93 i 13/94) i Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 11/19 - Prečišćeni tekst), Skupština Kantona Sarajevo, na ----. sjednici održanoj ---.---. 2024. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u
Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“

Član 1.
(Izmjene člana 2.)

- (1) U Odluci o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 11/19 – Prečišćeni tekst) u članu 2.st. (3) i (4), se brišu.
- (2) Dosadašnji stav (5) postaje stav (3), mijenja se i glasi:

„(3) Pravilima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ bliže će se urediti organizacija Javne ustanove, te sistematizovati radna mjesta, poslovi i zadaci.“

Član 2.
(Izmjena člana 4.)

U članu 4. Odluke, stav (2) se briše.

Član 3.
(Rok za utvrđivanje Prečišćenog teksta Odluke)

Ovlašćuje se Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 11/19 – Prečišćeni tekst) i





Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
ASSEMBLY

dostavi ga Skupštini Kantona Sarajevo na verifikaciju u roku od 60 dana od dana stupanja ove odluke na snagu.

Član 4.
(Stupanje na snagu Odluke)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj:
Sarajevo, _____ 2024. godine

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-055, Fax: + 387 (0) 33 562-210
Web: <http://skupstina.ks.gov.ba>, E-mail:
skupstina@skupstina.ks.gov.ba

1/1

OBRAZAC IZJAVA O FISKALNOJ PROCJENI

Obrazac IFP NE

A 1. Obradivač propisa

Razdjel	22	01	0000	MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO
---------	----	----	------	--

B 2. Osnovni podaci o prijedlogu propisa

Vrsta propisa/akta	Zakon	<input checked="" type="checkbox"/>	Odluka	<input checked="" type="checkbox"/>	Strategija	NE
	Uredba	<input type="checkbox"/>	Ostali akti	<input checked="" type="checkbox"/>	Ostali akti planiranja	NE

Naziv propisa/akta: Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo"

C 3. Izjava o nepostojanju...

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" neće izazvati potrebu za dodatnim budžetskim sredstvima na pozicijama budžetskog korisnika

D 4. Počet i potpis odgovornog lica

Kenan Magoda, ministar

Mjesto i datum

Sarajevo, 14.08.2024. godine



Broj: 09-02-39640/24
Sarajevo, 11.09.2024. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

PREDMET: Mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo".-

Na osnovu člana 3. stav (1) tačka b) Uredbe o osnivanju Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 20/23) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 50/17-Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18-Ispravka i 32/22), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

MIŠLJENJE

1. Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo nema primjedbi na dostavljeni tekst prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo", a iz razloga koji su navedeni u obrazloženju predmetnog materijala.

2. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 50/17- Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18-Ispravka i 32/22), te se isti može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva



VLADA KANTONA SARAJEVO

Š Bisić, dipl. pravnik



Adresa: Hamida Dizdara 1, 71000 Sarajevo
Tel: + 387(0)33 560-449, Fax: + 387 (0) 33 560-448
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: uz@vlada.ks.gov.ba

1/1

РБ 0

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Justice and Administration

Broj: 03-04/2-02-39529/24
Sarajevo, 23.08.2024. godine

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
Gosp. Kenan Magoda, ministar

PREDMET: Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo", mišljenje –

VEZA: Vaš akt, broj: 12-01/2-02-44976-3/24 od 14.08.2024. godine

Postupajući po Vašem aktu, broj i datum gornji, na osnovu odredbi člana 7. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 40/22) i člana 4. stav 6. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 50/17 - Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18 - Ispravka i 32/22), Ministarstvo pravde i uprave razmotrilo je prijedlog dostavljene odluke i daje sljedeće

MIŠLJENJE

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o spajanju Javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" nije propis, već osnivački akt koji ne utiče na ostvarivanje prava zaštićenih odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugih pravnih akata kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i sloboda.

S poštovanjem,

Dostaviti:
1. Naslovu;
2. a/a.



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-083, Fax: + 387 (0) 33 562-241
Web: <http://mpu.ks.gov.ba>, E-mail: mpu@mpu.ks.gov.ba

1/1



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry of Finance

Broj: 08-03-11-39530/24 NB
Sarajevo, 20.08.2024. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

Predmet: Mišljenje na Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o spajanju Javnih ustanova u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“

Veza: Vaš dopis, broj: 12-01/2-02-44976-4/24 od 14.08.2024. godine

Vežano za Vaš zahtjev za mišljenje na Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o spajanju Javnih ustanova u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“, u skladu sa članom 8. Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet („Službene novine Federacije BiH“, br. 34/16 i 15/18), dajemo sljedeće mišljenje:

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je postupilo u skladu sa navedenim Pravilnikom i Ministarstvu finansija uz Prijedlog odluke dostavilo na mišljenje popunjen i potpisan obrazac IFP-NE u kojem je data sljedeća izjava: „Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o spajanju Javnih ustanova u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“, neće izazvati potrebu za dodatnim budžetskim sredstvima na pozicijama budžetskog korisnika“.

Obzirom da za provođenje Prijedloga odluke nisu potrebna dodatna sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za 2024. godinu, na navedeni Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o spajanju Javnih ustanova u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“, Ministarstvo finansija, sa aspekta fiskalnog učinka na Budžet Kantona Sarajevo za 2024. godinu, **nema primjedbi**.

Ovo mišljenje je dato u skladu sa odredbama Prijedloga odluke koja se obrađuje i podataka navedenih u Obrascu IFP-NE Izjave o fiskalnoj procjeni, čija tačnost je u isključivoj odgovornosti Predlagača, te ukoliko se naknadno utvrdi da navedene odredbe i podaci odstupaju od stvarno činjeničnog stanja, ovo mišljenje će se staviti van snage.


MINISTAR

Dž. Afgan Kalamujić

Dostaviti:

1. Naslovu
2. MF – Sektor za budžet i fiskalni sistem
3. a/a

Pripremio: Nedžad Bašić, dipl.oec
Kontrolisao: Po ovlaštenju ministra,
Adin Šendro, mr.oec



Adresa: Maršala Tita 62, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 565-005, Fax: + 387 (0) 33 565-052
Web: <http://mf.ks.gov.ba>, E-mail: mf@mf.ks.gov.ba

1/1

Izvod iz Ustava Kantona Sarajevo
člana 12. tačka c. i člana 18. stav 1. tačka d.
(„Službene novine Kantona Sarajevo“,
br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17)
(ČLAN 12. i 18.)

Broj 1 - Strana 2

SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO

Ponedjeljak, 11. marta 1996. godine

Član 8.

Zaštita ljudskih prava i sloboda

Skupština će obezbijediti donošenje takvih propisa kojima će se u prvom redu zaštititi utvrđena ljudska prava i slobode, te uvesti efikasni instrumenti te zaštite.

Organi vlasti u Kantonu prilikom izvršavanja propisa su obavezni onemogućiti svako narušavanje ljudskih prava i sloboda, te poduzimati sve potrebne mjere iz svoje nadležnosti radi njihove potpune zaštite. Ovo se posebno odnosi na policijske snage koje će efikasnim, preventivnim i operativnim radom obezbijediti punu ličnu i imovinsku zaštitu svakog građanina.

Član 9.

Komisija za ljudska prava

Radi zaštite ljudskih prava i sloboda i kontrole rada svih organa vlasti Kantona u ovoj oblasti, Skupština obrazuje posebnu Komisiju za ljudska prava.

Broj članova, način njihovog imenovanja te nadležnosti Komisije iz prethodnog stava utvrđuju se posebnim propisom Kantona.

Član 10.

Suradnja sa ombudsmenom i međunarodnim organizacijama

Skupština i drugi organi vlasti su obavezni pružiti ombudsmenu Bosne i Hercegovine, ombudsmenu Federacije i svim međunarodnim posmatračkim tijelima za ljudska prava potrebnu pomoć u vršenju njihovih funkcija na području Kantona.

U okviru pomoći iz prethodnog stava organi Kantona će naročito:

- a) staviti na uvid sve službene dokumente uključujući i one tajnog karaktera, te sudske i upravne spise;
- b) osigurati suradnju svake osobe i svakog službenika u davanju potrebnih informacija i podataka;
- c) osigurati pristup i kontrolu na svim mjestima gdje su osobe lišene slobode, zatvorene ili gdje rade;
- d) omogućiti prisustvo sudskim i upravnim postupcima kao i sastancima organa.

Nalazi i izvještaji tijela iz stava 1. ovog člana će se razmatrati u nadležnim organima po hitnom postupku, te će na osnovu toga biti preduziman odgovarajuće mjere gdje to bude potrebno.

III - NADLEŽNOSTI KANTONA

Član 11.

Određivanje nadležnosti

Kanton ima nadležnosti utvrđene Ustavom Federacije i ovim Ustavom.

U slučaju potrebe za tumačenjem, nadležnosti Kantona utvrđene ovim Ustavom će biti tumačene u korist Kantona po principu predpostavljene nadležnosti, a pojedinačno spomenuta ovlaštenja u ovom Ustavu se neće tumačiti kao bilo kakva ograničenja općih nadležnosti Kantona.

Član 12.

Isključive nadležnosti

U okviru svojih nadležnosti Kanton je nadležan za:

- a) uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga;
- b) utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja;
- c) utvrđivanje i provođenje kulturne politike;
- d) utvrđivanje stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje stambenih objekata;

e) utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguravanja javnih službi;

f) donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta, uključujući i zaniranje;

g) donošenje propisa o unaprijeđivanju lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti;

h) donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti;

i) utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije, uključujući donošenje propisa o osiguranju njihovog rada i izgradnji;

j) provođenje socijalne politike i uspostava službi socijalne zaštite;

k) stvaranje i primjena politike turizma i razvoja turističkih resursa;

l) stvaranje pretpostavki za optimalni razvoj privrede koja odgovara urbanoj sredini;

m) finansiranje djelatnosti kantonalnih vlasti ili kantonalnih agencija oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima.

Član 13.

Zajedničke nadležnosti sa Federacijom

Kanton zajedno sa Federacijom, samostalno ili u koordinaciji sa federalnim vlastima vrši sljedeće nadležnosti:

- a) jamčenje i provođenje ljudskih prava;
- b) zdravstvo;
- c) politika zaštite čovjekove okoline;
- d) komunikacijska i transportna infrastruktura;
- e) socijalna politika;
- f) provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu;
- g) imigracija i azil;
- h) turizam;
- i) korištenje prirodnih bogatstava.

Član 14.

Vršenje nadležnosti

Svoje nadležnosti Kanton izvršava donošenjem sopstvenih propisa i primjenom propisa Bosne i Hercegovine i Federacije.

Nadležnosti iz člana 13. ovog Ustava Kanton vrši u obimu dogovorenom sa federalnim vlastima. U slučaju da takav dogovor ne postoji te nadležnosti će Kanton vršiti cjelovito i samostalno.

Član 15.

Prenošenje nadležnosti

Svoje nadležnosti iz oblasti obrazovanja, kulture, turizma, lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti, radija i televizije Kanton može prenositi na općine u svom sastavu. Ove nadležnosti će se obavezno prenositi na one općine u kojima većinsko stanovništvo prema nacionalnoj strukturi nije stanovništvo koje čini većinu i na području cijelog Kantona.

Kanton može neke od svojih nadležnosti prenijeti i na federalne vlasti, ukoliko bi se na taj način obezbijedilo njihovo efikasnije i racionalnije vršenje.

Odluku o prenošenju nadležnosti u smislu ovog člana donosi Skupština.

IV - STRUKTURA VLASTI

A) ZAKONODAVNA VLAST

Član 16.

Opća odredba

Zakonodavnu vlast u Kantonu vrši Skupština Kantona.

Član 17.

Sastav Skupštine

Skupština je jednodomo predstavničko tijelo sastavljeno od 45 (četrdesetpet) poslanika. Poslanici se biraju tajnim glasanjem na neposrednim izborima na cijelom području Kantona.

Prilikom izbora poslanika obezbjeđuje se odgovarajuća zastupljenost predstavnika Bošnjaka, Hrvata i ostalih naroda proporcionalno nacionalnoj strukturi stanovništva na području Kantona.

Izbor poslanika u Skupštini provodi se sukladno federalnim izbornim propisima, s tim što izbore raspisuje i provodi Skupština.

Mandat poslanika u Skupštini traje 2 (dvije) godine.

Član 18.

Nadležnosti Skupštine

Skupština Kantona:

- a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona;
- c) bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
- e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;
- f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadležnosti;
- g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
- i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;
- k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

Član 19.

Način rada Skupštine

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabranih poslanika.

Skupština zasijeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovníkom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bliže se uređuje poslovníkom.

Član 20.

Poslanički imunitet

Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niu kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili kažnjen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

Član 21.

Način odlučivanja u Skupštini

U vršenju svojih nadležnosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).

Propisi se smatraju donesenim ako sjednici prisustvuje najmanje 51% (pedesetjedanposto) poslanika i ako je za predloženi propis glasala većina od ukupnog broja izabranih poslanika.

Izuzečno, kada se radi o pitanjima vezanim za ostvarivanje posebnih nacionalnih, socijalnih ili drugih interesa određenih grupa građana, 15% (petnaestposto) poslanika može zatražiti da se odluka donese dvotrećinskom većinom od ukupnog broja izabranih poslanika u Skupštini.

Propisi koji imaju karakter općeg akta stupaju na nagu kako je to u njima određeno, ali ne prije nego što budu objavljeni.

Član 22.

Provođenje istrage

Skupština ili njeni odbori mogu provoditi istrage radi raspravljanja određenih pitanja koja su se pojavila u odnosima unutar Kantona, a u kojima je učestvovao bilo koji od poslanika, članova Vlade odnosn organa ili službi kantonalne Vlade, te u tom cilju pozivati svjedoke ili prikupljati druge dokaze.

Postupak provođenja istrage u smislu prethodnog stava uređuje Skupština posebnim propisom.

B) IZVRŠNA VLAST

Član 23.

Opća odredba

Izvršnu vlast u Kantonu vrše Predsjednik (dalje: Predsjednik) i Vlada Kantona (dalje: Vlada).

Član 24.

Predsjednik Kantona

Predsjednika bira Skupština većinom glasova između kandidata koje predlože poslanici.

Predsjednik se bira na period od 2 (dvije) godine i ne može se na tu funkciju birati više od 2 (dva) puta uzastopno.

Član 25.

Nadležnosti Predsjednika Kantona

Predsjednik je nadležan za:

- a) imenovanje i smjenjivanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade;
- b) predlaganje sudija kantonalnih sudova;
- c) predstavljanje i zastupanje Kantona u zemlji i inostranstvu;
- d) zaključivanje ugovora i drugih akata kojima se preuzimaju prava i obaveze za Kanton, s tim da se za ugovore veće vrijednosti i ugovore iz oblasti međunarodne suradnje mora pribaviti suglasnost Skupštine sukladno ovom Ustavu;
- e) podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu Federacije i Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine;
- f) razmatranje izvještaja ombudsmena i drugih međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava i obezbjeđivanje poduzimanja potrebnih mjera u zaštiti ljudskih prava i sloboda;

Zakon o Vladi Kantona Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“,
broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka)
(čl. 26. i 28. stav 4.)

SLUŽBENE NOVINE
KANTONA SARAJEVO

Broj 36 - Strana 4

Četvrtak, 11. septembra 2014

VII - AKTA VLADE KANTONA

Član 26.

Vlada Kantona u ostvarivanju svojih nadležnosti utvrđenih ustavom donosi uredbice, odluke, rješenja i zaključke.

Član 27.

Izuzetno za vrijeme trajanja ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti kada postoji objektivna nemogućnost da se sazove Skupština Kantona, Vlada može donositi i propise iz nadležnosti Skupštine Kantona.

Propisima iz stava 1. ovog člana ne mogu se staviti van snage prava i slobode utvrđene ustavom i drugim propisima.

Propise iz stava 1. ovog člana Vlada će dostaviti Skupštini na potvrdu čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Član 28.

Uredbom se uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, bliže uređuju odnosi za provođenje zakona, obrazuju stručne i druge službe Vlade Kantona i utvrđuju načela za unutrašnju organizaciju organa uprave Kantona.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade Kantona, daje saglasnost ili potvrđuju akta drugih organa ili organizacija i odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade Kantona.

Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi Kantona i određuju zadaci organa uprave i službama, kao i radnim tijelima Vlade Kantona. Zaključkom se odlučuje i u drugim slučajevima u kojima se ne donose druga akta.

Član 29.

Uredbe i odluke Vlade Kantona objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a ostali akti Vlade ako je to u njima navedeno.

VIII - JAVNOST RADA VLADE KANTONA

Član 30.

Javnost rada Vlade Kantona obezbjeđuje se u skladu sa zakonom kojim se reguliše sloboda pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

IX - STRUČNE I DRUGE SLUŽBE KANTONA

Član 31.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe Skupštine Kantona, Vlade Kantona i organe uprave, Vlada Kantona može osnivati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, u skladu sa zakonom.

Aktom o obrazovanju službe iz prethodnog stava, utvrđuje se njen djelokrug, kao i status i odgovornost te službe i lica koje njom rukovodi.

Član 32.

Vlada Kantona vrši nadzor nad radom stručnih službi koje obrazuje.

Sekretar Vlade Kantona rukovodi radom Stručne službe koja obavlja poslove za potrebe Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

Vlada Kantona je dužna donijeti Poslovnik o svom radu u roku od 30 dana od svog konstituisanja.

Član 34.

Vlada Kantona Sarajevo dužna je uskladiti Poslovnik o radu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 35.

Poslovnik Izvršnog odbora Grada Sarajeva i drugi propisi koji se odnose na njegovo unutrašnje organizovanje i funkcionisanje, koji su na snazi na dan stupanja na snagu Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/96), ukoliko nisu u suprotnosti sa Ustavom Kantona i ovim zakonom, primjenjivaće se kao propisi Vlade, dok se ne donese Poslovnik o radu Vlade Kantona.

Član 36.

Do imenovanja premijera i članova Vlade u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/01), poslove iz nadležnosti Vlade vršit će Vlada u dosadašnjem sastavu.

Član 37.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Član 38.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 38/13.

Na osnovu člana 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14) i člana 181. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama.

Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama obuhvata: Zakon o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/09), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/09), Zakon o izmjeni Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/11), Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05.22971-2/14
22. augusta 2014. godinu
Sarajevo

Po ovlaštenju
Esad Hrvatić, s. r.

ZAKON

O SUDSKIM TAKSAMAMA
(Prečišćeni tekst)

DIO PRVI. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Plaćanje sudske takse)

- (1) Ovim zakonom utvrđuje se način plaćanja sudskih taksa (u daljnjem tekstu: takse) u postupku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu i Općinskim sudom u Sarajevu (u daljnjem tekstu: sud).
- (2) Postupci u kojima se plaća taksa i visina takse za pojedine radnje, utvrđeni su u Tariifi sudskih taksi, koja je sastavni dio ovog zakona.

Član 2.

(Obveznik plaćanja takse)

- (1) Takse propisane ovim zakonom plaća lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku, za koje je ovim zakonom utvrđeno plaćanje takse (u daljnjem tekstu: takseni obveznik).
- (2) Za podneske i zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje podnosi podneske i lice na čiji zahtjev

ZAKON O USTANOVAMA

(„SLUŽBENI LIST RBiH“, BR. 6/92, 8/93 i 13/94)

(ČLAN 27.)



SLUŽBENI LIST

REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Godina I – Broj 6

Ponedjeljak, 15. juna 1992.
SARAJEVO

Akontacija pretplate
za 1992. godinu 3.900 dinara
Žiro-račun 10100-603-1396

110

5/92 8/93 13/94 ZAKON O USTANOVAMA

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi:

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O USTANOVAMA

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ustanova, u smislu ove uredbe, osniva se za obavljanje djelatnosti obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, zdravstva, dječije zaštite, socijalne zaštite, socijalne sigurnosti i drugih djelatnosti utvrdjenih zakonom, ako cilj obavljanja djelatnosti nije komercijalni.

Ustanova ima svojstvo pravnog lica.

Član 2.

Ustanovu može osnovati domaće odnosno strano pravno i fizičko lice (u daljem tekstu: osnivač) u svim oblicima svojine. Zakonom se može utvrditi da strano i pravno i fizičko lice ne može osnovati ustanovu za obavljanje određene djelatnosti.

Član 3.

Za obavljanje javne službe osniva se javna ustanova. Pod javnom službom, u smislu ove uredbe, podrazumijeva se pravno i nesmelano obavljanje djelatnosti u javnom interesu Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Republika), opštine ili gradske zajednice. Javnu ustanovu može osnovati Skupština Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Skupština RBiH), skupština opštine, skupština gradske zajednice i vjerska zajednica, samostalno ili sa drugim pravnim odnosno fizičkim licem, kada nadležna skupština ocijeni da za njeno osnivanje postoji javni interes.

Član 4.

Radnici ostvaruju svoja prava u ustanovi, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilima ustanove.

II – OSNIVANJE USTANOVE

Član 5.

Ustanova se može osnovati, ako su ispunjeni uslovi za osnivanje i početak rada ustanove, u skladu sa zakonom.

Sredstva za ispunjenje uslova iz stava 1 ovog člana obezbjeđuje osnivač.

Član 6.

Osnivač donosi akt o osnivanju ustanove

(Akt o osnivanju) ustanove sadrži:

- naziv osnivača,
- naziv i sjedište ustanove,
- djelatnost ustanove,
- iznos sredstava za osnivanje i početak rada i način njihovog obezbjeđivanja,
- izvore i način obezbjeđivanja sredstava za rad ustanove,
- međusobna prava i obaveze između osnivača i ustanove,
- način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima i način na koji se pokriva višak rashoda nad приходima,
- prava, obaveze i odgovornost ustanove u pravnom prometu,
- lice koje će do imenovanja organa rukovođenja predstavljati i zastupati ustanovu i njegova ovlaštenja i odgovornosti,
- rok za donošenje pravila ustanove, imenovanje organa upravljanja i rukovođenja ustanove,
- druga pitanja od značaja za rad ustanove.

Član 7.

Ustanovu mogu osnovati dva ili više osnivača.

Ako ustanovu osniva dva ili više osnivača, njihova međusobna prava, obaveze i odgovornosti uređuju se (ugovorom) koji se zaključuje u pismenoj formi.

Član 8.

Osnivač može prenijeti i obaveze osnivača na drugo pravno ili fizičko lice.

(Aktom o prenošenju prava i obaveza) osnivača uređuje se način zaštite prava korisnika usluga i druga pitanja od značaja za promjenu osnivača ustanove.

Član 9.

Ustanova ne može početi da obavlja djelatnost dok nadležni organ uprave koji vrši nadzor nad zakonitostima rada ustanove ne utvrdi da su ispunjeni uslovi utvrdjeni zakonom.

III – DJELATNOST, STATUSNE PROMJENE I UDRUŽIVANJE USTANOVA

Član 10.

Ustanova može obavljati više djelatnosti iz člana I ove uredbe, ako ispunjava uslove utvrdene zakonom za svaku od tih djelatnosti.

Clan 11.

Ustanova može, bez upisa u sudski registar, da obavlja privrednu djelatnost i privrednu djelatnost radi zbrinjavanja poslovno nesposobnih lica i profesionalnog osposobljavanja i zapošljavanja invalidnih lica, u manjem obimu ili povremeno, ako ta djelatnost odnosno aktivnost služi ostvarivanju djelatnosti odnosno izvršavanju poslova radi kojih je ustanova osnovana.

Clan 12.

Ustanovi se mogu povjeriti javna ovlaštenja iz djelokruga organa državne uprave za vršenje i stručnih poslova, u skladu sa zakonom.

Clan 13.

Pravilima ustanove može se utvrditi da dio ustanove ima određena ovlaštenja u pravnom prometu kao i poseban obracun rezultata poslovanja, u skladu sa zakonom.

Dio ustanove iz stava 1. ovog člana nema svojstvo pravnog lica.

Clan 14.

Ustanova može proširiti ili promijeniti djelatnost, kao i imati statusne promjene: spajanje, pripajanje, podjelu i izdvajanje.

Odluku iz stava 1. ovog člana donosi osnivač.

Clan 15.

Osnivači ustanova koje su se spojile odlučuju o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema ustanovi koja je nastala spajanjem.

Osnivač ustanove koji se podijelila i ustanove iz koje se izdvojio dio u samostalnu ustanovu odlučuje o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema ustanovama koje su nastale podjelom, odnosno prema ustanovi koja je nastala izdvajanjem.

Prava i obaveze osnivača prema ustanovi koja se pripojila drugoj ustanovi prestaju danom upisa akta o pripajanju u sudski registar.

U slučaju statusne promjene ustanove imovinska i druga prava i obaveze ureduju se ugovorom.

Clan 16.

Ustanova može ugovorom povjeriti drugoj ustanovi, preduzeću ili fizičkom licu obavljanje administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova, u skladu sa zakonom.

Clan 17.

Zakonom se može propisati obaveza udruživanja ustanova u odgovarajući oblik udruživanja (u daljem tekstu: obavezni oblik udruživanja); njegovu prava; obaveze, način sticanja sredstava za rad, način upravljanja i rukovođenja i druga pitanja.

Ustanove udružene u obavezni oblik udruživanja zadržavaju svojstvo pravnog lica.

Clan 18.

Rad ustanova i obaveznog oblika udruživanja je javan.

IV - SJEDIŠTE I NAZIV USTANOVE

Clan 19.

Sjedište ustanove je mjesto u kome se obavlja djelatnost radi koje je ustanova osnovana.

Ako se djelatnost obavlja u više mjesta, sjedištem se smatra mjesto koje je određeno pravilima ustanove.

Clan 20.

Ustanova može promijeniti sjedište uz saglasnost osnivača. Odluka o promjeni sjedišta ustanove donosi se na način utvrđen pravilima ustanove.

Naziv ustanove i ime poduzeća ustanova radi. Ustanova može promijeniti naziv, uz saglasnost osnivača.

Odluka o promjeni naziva ustanove donosi se na način utvrđen pravilima ustanove.

Pravilima ustanove može se utvrditi da dio ustanova iz stava 13. ove uredbice može, uz naziv ustanove, dodati i bio taj dio djela ustanove.

Clan 22.

Naziv ustanove upućuje na djelatnost i sjedište ustanove. Ustanova može imati i skraćeni naziv.

Naziv i skraćeni naziv mora se ispričati na ulazu u poslovne prostorije ustanove.

Clan 23.

U naziv ustanove može se unijeti ime umrle istorijske i druge znamenite ličnosti.

Za unošenje u naziv imena iz stava 1. ovog člana potrebna je dozvola organa uprave koji vrši nadzor nad zakonitostu rada ustanove, osim ako je jedan od osnivača Skupština R BiH, skupština opštine ili skupština gradske zajednice, kao i ustanovnik srodnika te ličnosti do trećeg stepena srodstva, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Na zahtjev organa uprave koji vrši nadzor nad zakonitostu rada ustanove ili srodnika iz stava 2. ovog člana nadležni viši sud odlučuje da se iz naziva ustanove briše ime umrle istorijske ili druge znamenite ličnosti, ako ocijeni da je načinom obavljanja djelatnosti ustanove ugled te ličnosti doveden u pitanje.

U naziv ustanove ne može se unijeti naziv Republike, opštine ili gradske zajednice, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

V - ORGAN UPRAVLJANJA, RUKOVOĐENJA I DRUGI ORGANI U USTANOVU

Clan 24.

Organ upravljanja u ustanovi je upravni odbor.

Organ rukovođenja u ustanovi je direktor, upravnik, dekan ili drugi odgovarajući poslovodni organ utvrdjen zakonom (u daljem tekstu: direktor).

Organ kontrole poslovanja u ustanovi je nadzorni odbor.

Clan 25.

Upravni odbor ima najmanje tri, a najviše deset članova. Predsjednika i članove upravnog odbora imenuje i razrješava osnivač.

Predsjednika i članove upravnog odbora javne ustanove imenuje i razrješava, u ime osnivača, Vlada Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada R BiH), izvršni organ opštine ili izvršni organ gradske zajednice.

Jedna trećina članova upravnog odbora, po pravilu, imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u ustanovi.

Predsjednik i članovi upravnog odbora imenuju se za vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Direktor ustanove ne može biti član upravnog odbora.

Usoj članova upravnog odbora bliže se određuje pravilima ustanove, u skladu sa zakonom ili aktima o osnivanju ustanove.

Clan 26.

Osnivač odnosno Vlada R BiH, izvršni organ opštine ili izvršni organ gradske zajednice može razriješiti predsjednika i člana upravnog odbora i prije vremena za koje su imenovani, ako utvrdi da je odgovoran za neuspjeh ili nezavršeni rad ustanove, na njegov lični zahtjev i u drugim slučajevima utvrdjenim zakonom i pravilima ustanove.

Clan 27.

Upravni odbor donosi pravila ustanove, imenuje i razrješava direktora, utvrđuje planove rada i razvoje, utvrđuje godišnji program rada, donosi finansijski plan i uslove godišnjeg oblika poslovanja ustanove, donosi odluke o unutrašnjoj organizaciji ustanove i drugih poslova druge opšte akcije u skladu sa zakonom.

ređenim pitanjima odlučuje drugi organ ustanove;

3. mjeru za kontrolu i obavezuje rad direktora, a u slučaju neobavljene dužnosti osnivačem;

4. odlučuje o konstituiranju sredstava preko iznosa utvrđenog pravilima ustanove;

5. odgovara osnivaču za rezultate rada ustanove;

6. odlučuje o odgovornosti radnika na rješenje kojim je drugi organ, određen pravilima ustanove odlučio o pravu, obaveznoj odgovornosti radnika iz radnog odnosa;

7. podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju ustanove;

8. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.

Zakonom se mogu bliže odrediti pitanja iz alineje 7. stava 1. ovog člana i kao i druga pitanja o kojima odlučuje upravni odbor.

Član 28.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova, ako zakonom ili pravilima za odlučivanje o pojedinim pitanjima nije određena druga kvalifikovana većina.

Član 29.

Direktora ustanove imenuje upravni odbor na osnovu konkursa koji se objavljuje u javnim glasilima, uz saglasnost osnivača.

Direktora javne ustanove imenuje i razrješava upravni odbor javne ustanove, na osnovu javnog konkursa, uz saglasnost Vlade RBiH, izvršnog organa opštine ili izvršnog organa gradske zajednice.

Lice koje nije dobilo saglasnost za direktora od strane Vlade RBiH, izvršnog organa opštine ili izvršnog organa gradske zajednice, ne može na ponovnom konkursu biti imenovano za direktora odnosno vršioca dužnosti direktora.

Ako se ne izvrši imenovanje direktora javne ustanove, upravni odbor imenuje vršioca dužnosti direktora.

Izuzetno, u uslovima neposredne ratne opasnosti ili rata direktora odnosno upravni odbor javne ustanove imenuje i razrješava Vlada RBiH, izvršni organ opštine ili izvršni organ gradske zajednice.

Uslovi za imenovanje direktora utvrđuju se zakonom i pravilima ustanove.

Član 30.

Odluci o imenovanju direktora obavještavaju se učesnici u konkursu, najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

Svaki učesnik u konkursu, u roku od osam dana od dana prijema obavještenja, može protiv odluke o imenovanju direktora podnijeti predlog za pokretanje postupka pred nadležnim sudom.

Član 31.

Ako direktor nije imenovan, upravni odbor će bez konkursa imenovati vršioca dužnosti direktora iz reda stručnih radnika zaposlenih u ustanovi.

Vršilac dužnosti direktora ima sva prava i dužnosti direktora.

Vršilac dužnosti direktora može rukovoditi ustanovom do imenovanja direktora, a najduže šest mjeseci od dana njegovog imenovanja.

Član 32.

Direktor organizuje i rukovodi radom ustanove, zastupa i predstavlja ustanovu prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada ustanove.

U osvajanju rukovođenja ustanovom, direktor predlaže upravnim odborom mjeru za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti ustanove, uključujući organizaciju, racionalizaciju poslova i osnovne planove rada i razvoja, izvršava odluke upravnog odbora, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa, podnosi upravnim odborom izvještaj o finansijskom poslovanju, vrši druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.

Direktor može dužan da obustavi od izvršenja opšti akt koji je u nastojanju da se ustanovi ili u suprotnosti sa zakonom, kao i

jedinačni akt kojim se nanosi šteta ustanovi ili u suprotnosti sa zakonom i da o tome obavijesti organ uprave koji vrši nadzor nad zakonitost rada ustanove.

Ako organ iz stava 1. ovog člana u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja ne postupi u skladu sa članom 43. ove uredbe i o tome ne obavijesti direktora, akt koji je obustavio direktor može se izvršiti.

Direktor se smatra odgovoran za izvršenje finansijskog plana. Direktor je odgovoran upravnom odboru za rezultate rada i finansijsko poslovanje ustanove.

Član 33.

Upravni odbor može razriješiti direktora i prije vremena za koje je imenovan:

- ako utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad ustanove;

- na lični zahtjev direktora;

- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i pravilima ustanove. Predlog za prijevremeno razrješavanje direktora iz razloga iz alineje 1. stava 1. ovog člana može dati osnivač, odnosno Vlada RBiH, izvršni organ opštine ili izvršni organ gradske zajednice, predsjednik odnosno član upravnog odbora ili nadzorni odbor.

Član 34.

Nadzorni odbor ustanove ima tri ili pet članova. Predsjednika i članove nadzornog odbora imenuje i razrješava osnivač.

Predsjednika i članove nadzornog odbora javne ustanove imenuje i razrješava Vlada RBiH, izvršni organ opštine ili izvršni organ gradske zajednice.

Najmanje jedan član nadzornog odbora imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u ustanovi.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora imenuju se za vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovo imenovani.

Broj članova nadzornog odbora bliže se određuje pravilima ustanove.

Član 35.

Nadzorni odbor:

- analizira izvještaje o poslovanju ustanove;
- u obavljanju nadzora nad upotrebom sredstava za rad, pregleda godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun;
- pregleda i provjerava urednost i zakonitost vodenja poslovnih knjiga;
- izvještava osnivača, upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora.

Član 36.

Ustanova može imati stručni i drugi organ, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.

VI - OPŠTI AKTI USTANOVE

Član 37.

Osnovni opšti akti ustanove odnosno obaveznog oblika udruživanja su pravila ustanove odnosno pravila obaveznog oblika udruživanja.

Ustanova može imati i druge opšte akte, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilima ustanove.

Član 38.

Pravila ustanove sadrže odredbe o: nazivu i sjedištu ustanove; osnivaču ustanove; obavezama ustanove prema osnivaču, djelatnosti ustanove i o načinu i uslovima obavljanja te djelatnosti; odnosu prema korisnicima usluga; pravima i obavezama dijela ustanove iz člana 43. ove uredbe; statusnim promjenama; načinu raspoređivanja sredstava za rad; broju članova upravnog odbora; imenovanju i razrješavanju direktora; drugim organima ustanove i njihovim pravima, obavezama, odgovornostima, uslovima i načinu njihovog imenovanja; razrješavanja; opštim aktima koji se donose u ustanovi; načinu donošenja; licima ovlaštenim da potpisuju i izvršavaju aktove ustanove; njihovim ovlaštenjima i odgovornostima; načinu

osnivanja i pravosti, ali i drugim pitanjima utvrdjenim zakonom i druge odredbe odnosa za rad ustanove i za ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti radnika ustanove.

Pravila obaveznog oblika udruživanja sadrže odredbe o pitanjima utvrdjenim zakonom.

VII - SREDSTVA ZA RAD I ODGOVORNOST ZA OBAVEZE U PRAVNOM PROMETU USTANOVE

Član 39.

Ustanova stiče sredstva za rad iz sredstava osnivača, budžeta Republike, opštine ili gradske zajednice, sredstava fonda, od naknade za obavljanje intelektualnih, obrazovnih, kulturnih, zdravstvenih i drugih usluga, od ličnog učešća korisnika usluga, prodajom materijalnih dobara iz drugih izvora, pod uslovima određenim zakonom ili aktom o osnivanju ustanove.

Član 40.

Višak prihoda nad rashodima ustanova koristi za obnavljanje i razvoj djelatnosti, ako aktom o osnivanju nije drugačije određeno.

Član 41.

Ustanova je odgovorna za svoje obaveze sredstvima sa kojima raspolaže.

Osnivač je supsidijarno odgovoran za obaveze ustanove, ako aktom o osnivanju nije drugačije određeno.

Kada je osnivač odgovoran za obaveze ustanove, dužan je da:

- pokrije višak rashoda nad приходima ustanove, u roku od 60 dana od dana usvajanja godišnjeg obračuna.
- razriješi predsjednika i članove upravnog odbora, ako je ustanova za dvije uzastopne godine u godišnjem obračunu iskazala višak rashoda nad приходima.

U slučaju iz alineje 2. stava 3. ovog člana, upravni odbor dužan je da razriješi direktora ustanove.

VIII - NADZOR

Član 42.

Nadzor nad zakonitostima rada ustanove vrši nadležni organ uprave na čijem je području sjedište, ako zakonom nije drugačije određeno.

Član 43.

U vršenju nadzora nad zakonitostima rada nadležni organ uprave ima pravo i dužnost da obustavi od izvršenja opšti akti ustanove za koji smatra da je u nesaglasnosti sa ustavom ili u suprotnosti sa zakonom.

Ako je nadležni organ uprave obustavio izvršenje opšteg akta iz prethodnog stava, dužan je da u roku od osam dana od dana dostavljanja ustanovi rješenja o obustavi pokrene pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine postupak za ocjenjivanje ustavnosti odnosno zakonitosti obustavljenog akta i da o tome obavijesti donosioca tog akta.

Ako nadležni organ uprave ne postupi na način iz stava 2. ovog člana obustavljeni opšti akt može se primijeniti po proteku roka od osam dana od dana dostavljanja ustanovi rješenja o obustavi.

Ako se pojedinačnim aktom ustanove koji je suprotan zakonu ili drugom propisu donesenom na osnovu zakona ili pravilima ustanove nanosi šteta ustanovi ili društvenoj zajednici, nadležni javni tužilac može tražiti od nadležnog suda da ukine odnosno poništi takav akt.

Odredba stava 4. ovog člana ne odnosi se na akte donesene u upravnom postupku i akte po kojima je za konačno odlučivanje zakonom predviđena nadležnost suda.

Član 44.

Ako nadležni organ uprave u vršenju nadzora nad zakonitostima rada utvrdi da ustanova ne ispunjava propisane uslove, nesumnjivo se odrediti rok za otklanjanje nedostataka.

U slučaju ako ustanova u određenom roku nedostaci ne budu otklonjeni, organ uprave iz stava 1. ovog člana rješenjem će zabraniti rad ustanove i o tome obavijestiti osnivača.

Pravobitnost rješenja o zabranjenom radu organ uprave iz stava 1. ovog člana može biti otklonjena samo u slučaju kada ustanova ispunjava uslove za rad.

Ustanova vodi poseban registar, radi brisanja ustanove iz sudskog i posebnog registra.

Član 45.

Nadzor nad stručnim radom ustanove obavlja zakonom propisani organ.

IX - UPIS U SUDSKI I POSEBNI REGISTAR USTANOVE

Član 46.

Ustanova se upisuje u sudski registar ustanova. U sudski registar ustanova upisuje se i dio ustanove iz člana 13. ove uredbe i obavezni oblik udruživanja.

Ustanova i obavezni oblik udruživanja stiču svojstvo pravnog lica, upisom akta o osnivanju u sudski registar ustanova.

Član 47.

Sudski registar ustanova vodi viši sud na čijem je području sjedište ustanove.

Blži propis u obliku, sadržaju i načinu vođenja sudskog registra ustanova i o postupku upisa i brisanja ustanove iz sudskog registra ustanova donosi Vlada RBiH.

Član 48.

U sudski registar ustanova upisuju se osnivanje, organizovanje, statusne i druge promjene i prestanak ustanove.

U sudski registar ustanova upisuju se i drugi podaci o ustanovi koji su od značaja za obavljanje djelatnosti: naziv i sjedište; stvarni naziv; djelatnost; broj i datum rješenja o ispunjenju propisanih uslova za početak obavljanja djelatnosti; odgovornost osnivača za obaveze ustanove; imena lica ovlaštenih za zastupanje i granice njihovog ovlaštenja; naziv i sjedište osnivača i broj i datum akta o osnivanju; podaci o drugim činjenicama utvrdjenim ovom uredbom i propisom iz stava 2. člana 47. ove uredbe.

Član 49.

Upis u sudski registar ustanova vrši se na zahtjev ovlaštenog lica.

Član 50.

Upis u sudski registar ustanova ima dejstvo prema trećim licima od dana upisa.

Treće lice koje se pouzda u podatke upisane u sudski registar ustanove ne snosi štetne posljedice anije iz toga nastanu.

Član 51.

Zakonom se može propisati da ustanova stiče zakonom utvrdjena prava upisom u poseban registar koji vodi nadležni organ uprave.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, u sudski registar ustanova upisuju se i podaci o upisu i brisanju iz posebnog registra.

Podatak o upisu u poseban registar upisuje se u sudski registar ustanova na osnovu prijave ustanove, a podatak o brisanju ustanove iz posebnog registra dostavlja nadležnom sudu, po službenoj dužnosti, organ uprave koji vodi poseban registar.

X - PRESTANAK USTANOVE

Član 52.

Ustanova prestaje:

1. ako više ne postoji potreba za obavljanje djelatnosti ustanove;
 2. ako prestanu da postoje uslovi za obavljanje djelatnosti ustanove;
 3. ako je ustanovi izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti zbog toga što ne ispunjava uslove u skladu sa zakonom, a u roku određenom u izrečenoj mjeri nije ispunila te uslove;
 4. ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavost upisa u sudski registar.
5. ako je u nemogućnosti da ispunjava zakonom propisane obaveze, a aktom o osnivanju nije utvrđena odgovornost osnivača za te obaveze.
6. ako se u pojedinim ustanovama spoji sa drugim ustanovom ili podijeli na dvije ustanove.

osni i u drugim slučajima određenim zakonom ili aktom opštine, a u drugim slučajevima iz tač. 1. do 5. stava 1. ovog člana akti o prestanku ustanove donosi osnivač.

Aktom iz prethodnog stava utvrđuje se način zaštite prava korisnika usluga. Druga pitanja od značaja za prestanak ustanove, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 53.

Danom stupanja na snagu ove uredbe:

- postojeće radne organizacije koje obavljaju djelatnosti iz člana 1. ove uredbe nastavljaju rad kao ustanove, u skladu sa zakonom,

- osnovne organizacije udruženog rada u sastavu radne organizacije iz prethodne alineje postaju organizacione jedinice ustanove sa ovlaštenjima u pravnom prometu koja su upisana u sudski registar ustanova, a koja izvršavaju u ime i za račun ustanove,

- složene organizacije udruženog rada u djelatnostima iz člana 1. ove uredbe prestaju sa radom.

Na radnike složene organizacije iz alineje 3. stav 1. ovog člana primjenjuju se propisi o radnim odnosima.

Član 54.

U ustanovama iz stava 1. alineja 1. člana 53. ove uredbe imenovaće se privremeni organ upravljanja i privremeni organ rukovođenja, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, i to:

- Vlada RBiH - za ustanove koje je osnovala Skupština RBiH,

- izvršni organ gradske zajednice - za ustanove koje je osnovala skupština gradske zajednice,

- izvršni organ opštine - za ustanove koje je osnovala opština i za sve druge ustanove koje imaju sjedište na području te opštine.

Organi iz stava 1. ovog člana izvršiće pripreme radnje za organizovanje i rad ustanova u skladu sa zakonom, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 55.

Izuzetno od odredbe člana 53. stav 1. alineja 2. ove uredbe srednje škole organizovane kao osnovne organizacije udruženog rada nastavljaju rad kao ustanove pod uslovima i na način utvrđen Zakonom o srednjoj školi (Službeni list SR BiH, broj 39/90)

Član 56.

Postojeće ustanove u djelatnostima iz člana 1. ove uredbe nastavljaju rad, pod uslovima i na način propisan zakonom kojim se uređuju odnosi u tim djelatnostima.

Član 57.

Zakoni kojima se uređuju odnosi u djelatnostima iz člana 1. ove uredbe uskladiće se sa ovom uredbom, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 58.

Do usaglašavanja zakona iz člana 57. ove uredbe sa ovom uredbom javnom službom smatraće se djelatnosti odnosno poslovi od posebnog društvenog interesa.

Ustanove iz člana 53. stav 1. alineja 1. ove uredbe, koje obavljaju djelatnosti odnosno poslove od posebnog društvenog interesa, a čiji osnivač nije preduzeće, danom stupanja na snagu ove uredbe nastavljaju rad kao javne ustanove u državnoj svojini.

Član 59.

Objekti i oprema ustanova iz člana 53. stav 1. alineja 1. i člana 56. ove uredbe koji nemaju status javne ustanove, svojina su osnivača.

Ako se ne može utvrditi osnivač ustanove iz prethodnog stava, objekti i oprema tih ustanova smatraju se svojinom opštine na čijem se području objekti i oprema nalaze.

Član 60.

Ustanove i oprema organizacija i ustanova iz člana 53. stav 1. člana 54. i člana 58. stav 2. ove uredbe, a koji su izgrađeni od

opštno izdatim sredstvima samoodržane ustanove su opštinska na čijem području se objekti i oprema nalaze odnosno gradske zajednice koja je uvela samoodržanost.

Ako se objekat ili oprema iz prethodnog stava proda ili da u zakup, sredstva od prodaje odnosno zakupnine koriste se za namjene za koje je samoodržanost bio uveden.

Član 61.

Skupština RBiH odnosno skupština opštine ili skupština gradske zajednice odlučiće o zadržavanju odnosno preuzimanju prava osnivača prema javnim ustanovama iz člana 56. i člana 58. stav 2. ove uredbe, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu zakona kojim se uređuju odnosi u djelatnostima iz člana 1. ove uredbe.

U toku postupka odlučivanja o zadržavanju odnosno preuzimanju prava osnivača, osnivač može odlučiti da se dvije ili više javnih ustanova spoje, pripoje ili podijele; kao i da se pojedini dijelovi javne ustanove izdvoje u samostalnu ustanovu odnosno preduzeće.

U toku postupka iz prethodnog stava novi osnivači mogu unositi svoja sredstva kao osnivački uslug u svim oblicima svojine.

Član 62.

Ako Skupština RBiH, skupština opštine odnosno skupština gradske zajednice samostalno ili zajedno sa drugim pravnim odnosno fizičkim licem ne zadrži odnosno ne preuzme prava osnivača nad javnom ustanovom, ponudiće, po tržišnim vrijednostima, drugim pravnim i fizičkim licima preuzimanje prava osnivača nad tom ustanovom, u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stava 1. člana 61. ove uredbe.

U slučaju da pravo osnivača ne preuzme drugo pravno odnosno fizičko lice, Skupština RBiH, skupština opštine odnosno skupština gradske zajednice donijeće akt o prestanku rada javne ustanove.

Aktom o prenošenju prava osnivača nad javnom ustanovom i aktom o prestanku te ustanove uređuju se način zaštite prava korisnika usluga, imovinsko-pravni odnosi i druga pitanja od značaja za promjenu osnivača, odnosno za prestanak javne ustanove.

Član 63.

Ako ni Skupština RBiH, skupština opštine ili skupština gradske zajednice ne preuzme prava osnivača nad javnom ustanovom iz člana 58. stav 2. kao ni nad ustanovom iz člana 59. stav 2. ove uredbe, opština na čijem je području sjedište ustanove provešće postupak iz prethodnog člana.

Član 64.

Vlada RBiH donijeće bliži propis iz člana 47. stav 2. ove uredbe, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 65.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu RBiH.

PR: broj 1183/92
1. juna 1992. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH
Alija Izetbegović, s. r.

„BIR“

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE SA ZAKONSKOM SNAGOM O USTANOVAMA

Član 1.

Ova uredba sa zakonskom snagom o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92) u članu 47. stav 2. zamjenjuje se novim st. 2 i 3, koji glase:

"Vlada RBiH donosi propis o sadržaju prijave za upis u sudski registar ustanova, o ispravanju i dokazima koji se prilažu uz prijavu i o objavljivanju upisa i brisanja ustanova iz sudskog registra.

Ministar pravosuđa i uprave propisuje način upisa u sudski registar ustanova, sadržaj zbirke isprava, pomoćne knjige koje se vode uz registar, oblik i sadržaj obrazaca za upis u sudski registar, oblik registarskog uložka sa registarskim listovima i knjige kontrolnih brojeva registarskih uložaka".

Član 2.

U članu 47. dodaje se novi član 47a, koji glasi:

Član 47a.

Odredbu Zakona o postupku za upis u sudski registar, koji je preuzet Uredbom sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u Bosni i Hercegovini primjenjuju kao republički zakoni ("Službeni list RBiH", broj 2/92), obdugo se primjenjuju i na postupak upisa ustanova u sudski registar".

Član 3.

Član 64. mijenja se i glasi:

"Vlada RBiH donijeće propis iz člana 1. stav 1. ove uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Ministar pravosuđa i uprave donijeće propis iz člana 1. stav 2. ove uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu propisa iz člana 1. stav 1. ove uredbe".

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

U Sarajevu, 14. aprila 2003. godine
Ministar

Predsjednik
Predsjedništva RBiH
Alija Izetbegović, s. r.





Godina III - Broj 13

Četvrtak, 9. juni/lipanj 1994.
SARAJEVO

Za svaki broj posebno se
utvrđuje cijena
Žiro-račun 10100-603-1396

230

Na osnovu Amandmana I, XXIII tačka 1. stav 7. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UREDBI SA ZAKONSKOM SNAGOM

Proglasa se Zakon o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom, koji je donijela Skupština Republike Bosne i Hercegovine na sjednici Skupštine od 1. juna 1994. godine.

PR broj 1651/94
1. juna 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UREDBI SA ZAKONSKOM SNAGOM

Član I

Potvrđuju se uredbi sa zakonskom snagom koje je Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine donijelo na osnovu Amandmana I, tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine u funkciji Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, i to:

1. Uredba o izmjeni naziva Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 1/92).
2. Uredba o ukidanju dosadašnjeg Republičkog štaba teritorijalne odbrane i obrazovanju Štaba teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 1/92).
3. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u Bosni i Hercegovini primjenjuju kao republički zakoni ("Službeni list RBiH", broj 2/92).
4. Uredba sa zakonskom snagom o neprimjenjivanju odredaba saveznih zakona i propisa donesenih za njihovo izvršavanje na teritoriji Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 2/92).
5. Uredba sa zakonskom snagom o računovodstvu ("Službeni list RBiH", broj 2/92).
6. Uredba sa zakonskom snagom o finansijskom poslovanju ("Službeni list RBiH", broj 2/92).

7. Uredba sa zakonskom snagom o deviznom poslovanju ("Službeni list RBiH", broj 2/92).
8. Uredba sa zakonskom snagom o carinskom zakonu ("Službeni list RBiH", broj 2/92).
9. Uredba sa zakonskom snagom o Službi društvenog knjigovodstva ("Službeni list RBiH", broj 2/92).
10. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list RBiH", broj 2/92).
11. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima ("Službeni list RBiH", broj 2/92).
12. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju Zakona o službi u oružanim snagama i njegovoj primjeni u RBiH ("Službeni list RBiH", broj 2/92).
13. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju krivičnog zakona SFRJ ("Službeni list RBiH", broj 2/92).
14. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju Zakona o krivičnom postupku ("Službeni list RBiH", broj 2/92).
15. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima ("Službeni list RBiH", broj 2/92).
16. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list RBiH", broj 2/92).
17. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju Zakona o parničnom postupku ("Službeni list RBiH", broj 2/92).
18. Uredba sa zakonskom snagom o izmjeni i dopuni Zakona o izboru i opozivu članova Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 2/92).
19. Uredba sa zakonskom snagom o finansiranju potreba Republike BiH ("Službeni list RBiH", broj 2/92).
20. Uredba sa zakonskom snagom o Novinskoj agenciji Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 2/92).
21. Uredba o privremenom finansiranju i pravu raspolaganja sredstvima Teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 4/92).
22. Uredba sa zakonskom snagom o zaštiti pripadnika Teritorijalne odbrane i drugih branilaca Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 4/92).
23. Uredba sa zakonskom snagom o odbrani ("Službeni list RBiH", broj 4/92).
24. Uredba sa zakonskom snagom o oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 4/92).
25. Uredba sa zakonskom snagom o zdravstvenoj zaštiti pripadnika Teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 4/92).
26. Uredba sa zakonskom snagom o pravu na izuzetnu penziju za pripadnike sastava Teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 4/92).

27. Uredba sa zakonskom snagom o utvrđivanju privremenog grba i zastave RBiH ("Službeni list RBiH", broj 4/92).

28. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj upravi ("Službeni list RBiH", broj 4/92).

29. Uredba sa zakonskom snagom o javnim preduzećima ("Službeni list RBiH", broj 4/92).

30. Uredba sa zakonskom snagom o tržišnoj inspekciji ("Službeni list RBiH", broj 4/92).

31. Uredba sa zakonskom snagom o putnim ispravama državljana Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 4/92).

32. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o Radio-televiziji Sarajeva ("Službeni list RBiH", broj 4/92).

33. Uredba sa zakonskom snagom o imenovanju republičkih povjerenika ("Službeni list RBiH", broj 4/92).

34. Uredba sa zakonskom snagom o završetku nastave u školskoj 1991/92. godini u osnovnim, srednjim i višim školama, fakultetima i umjetničkim akademijama u Republici Bosni i Hercegovini ("Službeni list RBiH", broj 4/92).

35. Uredba sa zakonskom snagom o izmjeni i dopuni Zakona o Vladi Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 4/92).

36. Uredba sa zakonskom snagom o ministarstvima i drugim republičkim organima uprave i republičkim upravnim organizacijama ("Službeni list RBiH", broj 5/92).

37. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici ("Službeni list RBiH", broj 5/92).

38. Uredba sa zakonskom snagom o ratifikaciji međunarodnih konvencija ("Službeni list RBiH", broj 5/92).

39. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o imenovanju republičkih povjerenika ("Službeni list RBiH", broj 5/92).

40. Uredba sa zakonskom snagom o pravima i dužnostima prolektara, prorektora odnosno povjerenika u uslovima vanrednog stanja ("Službeni list RBiH", broj 5/92).

41. Uredba sa zakonskom snagom o izmjeni Amandmana I i IV na Ustav RBiH ("Službeni list RBiH", broj 5/92).

* 42. Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92).

43. Uredba sa zakonskom snagom o utvrđivanju ratne štete ("Službeni list RBiH", broj 6/92).

44. Uredba sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o krivičnom postupku koji je preuzet kao republički zakon za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).

45. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o pomilovanju ("Službeni list RBiH", broj 6/92).

46. Uredba sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o privrednim prestupima koji je preuzet kao republički zakon za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).

47. Uredba sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).

48. Uredba sa zakonskom snagom o rokovima u sudskim postupcima i upravnim postupku za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).

49. Uredba sa zakonskom snagom o primjenjivanju Zakona o opštem upravnom postupku koji je preuzet kao republički zakon za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).

50. Uredba sa zakonskom snagom o neprimjenjivanju Zakona o upravnim sporovima koji je preuzet kao republički zakon za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).

51. Uredba sa zakonskom snagom o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koji je preuzet kao republički zakon za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).

52. Uredba sa zakonskom snagom o sredstvima pomoći za saniranje posljedica rata u Republici Bosni i Hercegovini ("Službeni list RBiH", broj 6/92).

53. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o redovnim sudovima ("Službeni list RBiH", broj 6/92).

54. Uredba sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o državnoj upravi za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).

55. Uredba sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o javnom tužilaštvu za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).

56. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o javnom pravobranilaštvu ("Službeni list RBiH", broj 6/92).

57. Uredba sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o prekršajima za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).

58. Uredba sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o javnom pravobranilaštvu za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).

59. Uredba sa zakonskom snagom o primjenjivanju Zakona o pamičnom postupku koji je preuzet kao republički zakon za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).

60. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu ("Službeni list RBiH", broj 6/92).

61. Uredba sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o redovnim sudovima za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).

62. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu ("Službeni list RBiH", broj 6/92).

63. Uredba sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o redovnim sudovima za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).

64. Uredba sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti ("Službeni list RBiH", broj 6/92).

65. Uredba sa zakonskom snagom o napuštenim stanovima ("Službeni list RBiH", broj 6/92).

66. Uredba sa zakonskom snagom o smještaju ljudi i materijalnih dobara za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).

67. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju sredstava bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u svojini Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 6/92).

68. Uredba sa zakonskom snagom o dopuni Uredbe sa zakonskom snagom o oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 7/92).

69. Uredba sa zakonskom snagom o prihvatanju Rezolucije 757 Savjeta sigurnosti od 30. maja 1992. godine ("Službeni list RBiH", broj 8/92).

70. Uredba sa zakonskom snagom o osvajivanju zaštite članova porodica lica na obaveznoj vojnoj vještbi ("Službeni list RBiH", broj 8/92).

71. Uredba sa zakonskom snagom o pravu na dodatak na djecu pripadnicima teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 8/92).

72. Uredba sa zakonskom snagom o zaštiti civilnih žrtava rata iz oružanih sukoba poslije 30. maja 1990. godine ("Službeni list RBiH", broj 8/92).

73. Uredba sa zakonskom snagom o novcu Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 8/92).

74. Uredba sa zakonskom snagom o obavljanju određenih poslova opština u organima uprave grada Sarajeva za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 8/92).

75. Uredba sa zakonskom snagom o izmjeni Amandmana I i IV na Ustav RBiH ("Službeni list RBiH", broj 9/92).

76. Uredba sa zakonskom snagom o bankama koje nastavljaju sa radom za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti ("Službeni list RBiH", broj 9/92).

226. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o statkovodnom ribarstvu ("Službeni list RBiH", broj 4/93).
227. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o grobljima i grobovima jugoslovenskih boraca i stratištima nevinih žrtava rata ("Službeni list RBiH", broj 4/93).
228. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o zabrani držanja koza ("Službeni list RBiH", broj 4/93).
229. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o lovstvu ("Službeni list RBiH", broj 4/93).
230. Uredba sa zakonskom snagom o platama i drugim ličnim primanjima radnika za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti ("Službeni list RBiH", broj 5/93).
231. Uredba sa zakonskom snagom o sredstvima i finansiranju Armije Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 6/93).
232. Uredba sa zakonskom snagom o dopuni Uredbe sa zakonskom snagom o prihvatanju Rezolucije 757 Savjeta sigurnosti od 30. maja 1992. godine ("Službeni list RBiH", broj 6/93).
233. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ("Službeni list RBiH", broj 6/93).
234. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Uredbe sa zakonskom snagom o organizaciji republičke uprave ("Službeni list RBiH", broj 6/93).
235. Uredba sa zakonskom snagom o Novinskoj agenciji Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 6/93).
236. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o službi u Armiji Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
237. Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o finansiranju opštih društvenih potreba ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
238. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o stavljanju lijekova u promet ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
239. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o proizvodnji i prometu lijekova ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
240. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje ugrožavaju cijelu zemlju ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
241. Uredba sa zakonskom snagom o obustavi od izvršenja člana 4. Ustava RBiH ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
242. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o zaštiti od jonizirajućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
243. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
244. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o zdravstvenom nadzoru životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
245. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
246. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
247. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
248. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o proizvodnji i primjeni otrova ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
249. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o prometu otrova ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
250. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o penzijskom i invalidskom osiguranju za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
251. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
252. Uredba sa zakonskom snagom o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilansu tih rezervi ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
253. Uredba sa zakonskom snagom o pečatima ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
254. Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme ("Službeni list RBiH - Posebno glasilo", broj 8/93).
255. Uredba sa zakonskom snagom o računanju vremena ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
256. Uredba sa zakonskom snagom o obustavi od izvršenja člana 4. Ustava Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
257. Uredba sa zakonskom snagom o naknadama plata poslanika i o platama funkcionera koje biraju ili imenuju skupštine društveno-političkih zajednica ("Službeni list RBiH", broj 8/93).
258. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o državljanstvu RBiH ("Službeni list RBiH", broj 11/93).
259. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o odbrani ("Službeni list RBiH", broj 11/93).
260. Uredba sa zakonskom snagom o povećanju novčanih kazni i drugih novčanih iznosa ("Službeni list RBiH", broj 9/93).
261. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima ("Službeni list RBiH", broj 11/93).
262. Uredba sa zakonskom snagom o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti ("Službeni list RBiH", broj 11/93).
263. Uredba sa zakonskom snagom o platama i naknadama pripadnika oružanih snaga, unutrašnjih poslova, kazneno-popravnih organizacija i odbran ("Službeni list RBiH", broj 11/93).
264. Uredba sa zakonskom snagom o mjerim jedinicama i mjerilima ("Službeni list RBiH", broj 14/93).
265. Uredba sa zakonskom snagom o standardizaciji ("Službeni list RBiH", broj 13/93).
266. Uredba sa zakonskom snagom o izdavanju obveznica ("Službeni list RBiH", broj 13/93).
267. Uredba sa zakonskom snagom o pravu na izuzetnu penziju za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 13/93).
268. Uredba sa zakonskom snagom o radu ustanova iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i fizičke kulture za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 13/93).
269. Uredba sa zakonskom snagom o posebnoj zaštiti sakralnih objekata i sakralnih prostora ("Službeni list RBiH", broj 13/93).
270. Uredba sa zakonskom snagom o muzejskoj djelatnosti ("Službeni list RBiH", broj 13/93).
271. Uredba sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima, koji je preuzet kao republički zakon za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 13/93).
272. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o prodaji robe za strana sredstva plaćanja ("Službeni list RBiH", broj 13/93).
273. Uredba sa zakonskom snagom o prestanku važenja Zakona o pravu svojine na poslovnim zgradama i poslovnim prostorijama ("Službeni list RBiH", broj 13/93).
274. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava ("Službeni list RBiH", broj 13/93).

366. Uredba sa zakonskom snagom o zaduživanju Republike Bosne i Hercegovine kod Narodne banke Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH - Posebno glasilo", broj 20/93).

367. Uredba sa zakonskom snagom o osnivanju Javnog preduzeća za proizvodnju, montažu i promet čeličnih konstrukcija i opreme "Metalno" Drivuša-Zenica ("Službeni list RBiH - Posebno glasilo", broj 20/93).

368. Uredba sa zakonskom snagom o osnivanju Javnog preduzeća Poliuiretanska hemija "Polihem" Tuzla ("Službeni list RBiH - Posebno glasilo", broj 20/93).

369. Uredba sa zakonskom snagom o zaduživanju Republike Bosne i Hercegovine kod Narodne banke Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH - Posebno glasilo", broj 1/94).

370. Uredba sa zakonskom snagom o zaduživanju RBiH kod Narodne banke BiH u periodu januar-mart 1994. godine ("Službeni list RBiH - Posebno glasilo", broj 1/94).

371. Uredba sa zakonskom snagom o odlikovanjima Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 9/94).

372. Uredba sa zakonskom snagom o kontroli cijena ("Službeni list RBiH", broj 10/94).

373. Uredba sa zakonskom snagom o privremenim mjerama organizovanja određenih preduzeća i drugih pravnih lica ("Službeni list RBiH", broj 10/94).

374. Uredba sa zakonskom snagom o tržištu novca i tržištu kapitala ("Službeni list RBiH", broj 10/94).

375. Uredba sa zakonskom snagom o sanaciji, stečaju i likvidaciji banaka ("Službeni list RBiH", broj 10/94).

376. Uredba sa zakonskom snagom o Agenciji RBiH za osiguranje depozita ("Službeni list RBiH", broj 10/94).

377. Uredba sa zakonskom snagom o nedepozitivnim finansijskim organizacijama ("Službeni list RBiH", broj 10/94).

378. Uredba sa zakonskom snagom o vrijednosnim papirima ("Službeni list RBiH", broj 10/94).

379. Uredba sa zakonskom snagom o bankama ("Službeni list RBiH", broj 10/94).

380. Uredba sa zakonskom snagom o deviznom poslovanju ("Službeni list RBiH", broj 10/94).

381. Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o Službi društvenog knjigovodstva ("Službeni list RBiH", broj 10/94).

382. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama Uredbe sa zakonskom snagom o kupovini i prodaji određenih roba i za strana sredstva plaćanja ("Službeni list RBiH", broj 10/94).

383. Uredba sa zakonskom snagom o obustavi od primjene stava 9. tačke 4. Amandmana I.1 na Ustav RBiH ("Službeni list RBiH", broj 10/94).

384. Uredba sa zakonskom snagom o osnivanju Agencije za međunarodnu saradnju u obnovi i razvoju Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 12/94).

385. Uredba sa zakonskom snagom o osnivanju Javnog preduzeća "AIR BOSNIA" ("Službeni list RBiH", broj 12/94).

Član 2.

U uredbama sa zakonskom snagom iz člana 1 ovog zakona riječi: "Uredbe sa zakonskom snagom" zamjenjuju se riječju "Zakon", a riječi: "za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja", brišu se.

Član 3.

Skupština Republike Bosne i Hercegovine će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, uredbu sa zakonskom snagom iz člana 1 ovog zakona preispitati da li su u saglasnosti sa članom IX. 5. (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, te potrebu daljnje primjene pojedinih odredaba u tim uredbama.

Član 4.

Vlada Republike Bosne i Hercegovine poduzmeće Skupštini Republike Bosne i Hercegovine naime propisa u skladu sa članom 3. ovog zakona.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

Predsjednik
Skupštine RBiH,
Miro Lazović, s. r.



231

Na osnovu Amandmana LXXIII tačka 1. stav 7. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O VLADI REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE.

Prolašava se Zakon o Vladi Republike Bosne i Hercegovine, koji je donijela Skupština Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici Skupštine od 1. juna 1994. godine.

PK broj 1652/94
1. juni 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

ZAKON

O VLADI REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

I - OSNOVNE ODREDBE:

Član 1.

Ovim zakonom, uređuje se organizacija i nadležnost Vlade Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada).

Član 2.

Vlada vrši svoja prava i dužnosti na osnovu i u okviru Ustava Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustav), zakona i uredbi sa zakonskom snagom.

Do postizanja i primjene konačnog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini Vlada će vršiti i funkciju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

U slučaju iz stava 2. ovog člana Vlada odlučuje na odvojenim sjednicama.

Član 3.

Vlada, svoju unutrašnju organizaciju i način rada, kao i organizaciju, djelokrug i ovlaštenja stručnih i drugih službi koje obavljaju poslove za potrebe Vlade, ministarstava i drugih organa uprave i državnih upravnih organizacija (u daljem tekstu: organi državne uprave) uređuje Poslovnikom Vlade (u daljem tekstu: Poslovnik Vlade RBiH) i drugim aktima.

II - ORGANIZACIJA VLADE:

1. Sastav Vlade

Član 4.

Vladu čine predsjednik Vlade, zamjenik predsjednika Vlade, jedanaest ministara koji rukovode ministarstvima i četiri ministra bez portfelja.

Zamjenik predsjednika Vlade je istovremeno i ministar odbrane ili ministar vanjskih poslova.

Ministri koji rukovode ministarstvima imaju zamjenike. Zamjenik ministra ne može biti iz istog konstitutivnog naroda kao ministar.

2. Način rada i odlučivanje Vlade

Član 5.

Vlada radi i odlučuje u sjednicama. Vlada može zasjedati i odlučivati ako sjednici Vlade prisustvuje više od polovine članova Vlade.

Vlada odlučuje većinom prisutnih članova Vlade.

- (10) Članovi akademskog osoblja koji su u zvanje asistenta i višeg asistenta prvi put birani u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 9/07 - Prečišćen tekst) imaju pravo, nakon isteka izbornog perioda, ostati u tom zvanju, bez provođenja konkursne procedure, najviše tri odnosno četiri godine. Nakon isteka perioda od šest godina nakon prvog izbora za asistenta odnosno osam godina nakon prvog izbora za višeg asistenta, status takvih lica se uređuje u skladu sa ovim Zakonom.
- (11) Stupanjem na snagu ovog Zakona visokoškolska ustanova ne može vršiti izbor odnosno dodjeljivati zvanje naslovnog docenta. Ranije izvršeni izbor u zvanje naslovnog docenta priznaje se kao izvršeni izbor u akademsko zvanje docenta. Sataus lica koja su bila birana u zvanje naslovnog docenta se u pogledu mogućnosti izbora u isto ili više zvanje nakon isteka izbornog perioda, kao i u pogledu mogućnosti izbora u više zvanje prije isteka izbornog perioda, izjednačava sa statusom lica koja su bila birana u zvanje docenta.
- (12) Lica zatečena u zvanju predavača zadržavaju zvanje predavača do 30.09.2012. godine.
- (13) U slučaju izmjene naziva nastavnog predmeta ili naučne/umjetničke oblasti, senat univerziteta je obavezan na prijedlog Vijeća fakulteta/akademije, donijeti odluku o ekvivalenciji izvršenih izbora u akademiska zvanja, u roku od 30 dana od dostavljanja prijedloga. Izvršena ekvivalencija važi do istaka izbornog perioda koji je ovim Zakonom propisan za odgovarajuće akademsko zvanje. Izvršeni izbor za nastavni predmet može se u postupku ekvivalencije zamijeniti izborom za naučnu odnosno umjetničku oblast, ukoliko nastavni predmet nastavnim sadržajem pripada toj naučnoj/umjetničkoj oblasti. U postupku ekvivalencije, izvršeni izbor za naučnu/umjetničku oblast može obuhvatiti i nastavne predmete koji prilikom izbora nisu pripadali predmetnoj naučnoj/umjetničkoj oblasti.
- (14) Fakulteti i akademije mogu organizirati postdiplomski studij za sticanje naučnog zvanja magistra zaključno sa početkom 2011./2012. studijske godine, a upisani studenti imaju pravo steći naučni stepen magistra nauka zaključno sa 31.12.2016. godine.
- (15) Član akademskog osoblja koji je navršio 65 godina života, a koji je imenovan za mentora ili člana komisije za ocjenu i odbranu magistarskog odnosno doktorskog rada prije navršene 65 godina života, ima pravo ostati mentorom odnosno članom komisije dok kandidat ne stekne naučno zvanje magistra odnosno doktora nauka.
- (16) Studenti koji su okončali studij prije stupanja na snagu ovog zakona na visokoškolskim ustanovama koje realiziraju integrirane studijske programe prvog i drugog ciklusa studija koji traju najmanje pet godina imaju pravo nastaviti studij prema Bolonjskom procesu na bazi ekvivalencije studija koji je važio prilikom upisa tog studenta.
- (17) Član akademskog osoblja biran u dva ili više akademskih zvanja prije stupanja na snagu ovog Zakon, zadržava izbor u najviše akademsko zvanje, a može sudjelovati u realizaciji nastavnog procesa i iz nastavnih predmeta za koje posjeduje izbor u zvanje u neko od nižih akademskih zvanja i to samo do isteka izbornog perioda nakon kojeg može biti biran u više zvanje za te nastavne predmete odnosno naučnu/umjetničku oblast i to pod uslovom da je to zvanje isto kao akademsko zvanje koje član akademskog osoblja zadržava stupanjem na snagu ovog Zakona.
- (18) Licima koja su prema odredbama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti birana u naučna i istraživačka zvanja, izvršeni izbori se za rad u nastavnom procesu na fakultetu odnosno akademiji u izjednačavaju sa akademskim zvanjima stečenim na visokoškolskoj ustanovi u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju.
- (19) U smislu prethodnog stava naučno zvanje naučni savjetnik priznaje se kao zvanje redovnog profesora, naučno zvanje viši naučni saradnik kao zvanje vanrednog profesora, a naučno

zvanje naučni saradnik kao zvanje docenta, dok se istraživačko zvanje stručni saradnik izjednačava sa zvanjem asistenta, a zvanje višeg stručnog saradnika sa zvanjem višeg asistenta, dok se stručni savjetnik izjednačava sa zvanjem višeg asistenta u drugom izbornom periodu pod uslovom da je stekao stepen doktora nauka.

Član 164.

(Uvođenje novog studija)

Visokoškolske ustanove koje do dana stupanja na snagu ovog Zakona nisu uvele treći ciklus studija su obavezane isti uvesti najkasnije do početka studijske 2013/2014. godine u skladu sa ovim Zakonom.

Član 165.

(Obaveza Zakonodavno-pravne komisije)

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Zakona o visokom obrazovanju.

Član 166.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Na osnovu člana 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pozorišnoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/13) i člana 178. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i broj 15/13), Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 25.10.2013. godine, utvrdila je prečišćeni tekst Zakona o pozorišnoj djelatnosti.

Prečišćeni tekst Zakona o pozorišnoj djelatnosti obuhvata: Zakon o pozorišnoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/00), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pozorišnoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/06) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pozorišnoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/13) u kojima je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05-27977-6/13
Komisija
25. oktobra 2013. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Zakonodavno-pravne komisije
Amir Zukić, s. r.

ZAKON

O POZORIŠNOJ DJELATNOSTI

(Prečišćeni tekst)

POGLAVLJE I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

(Predmet zakona)

Ovim zakonom uređuje se pozorišna djelatnost kao dio kulturnih i umjetničkih vrijednosti na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), osnivanje i rad pozorišta i pozorišnih grupa, status i djelovanje pozorišnih umjetnika i drugih pozorišnih djelatnika, nadzor nad radom pozorišta i drugih pravnih lica koja se bave pozorišnom djelatnošću i druga pitanja od značaja za pozorišnu djelatnost.

Član 2.

(Pozorišna djelatnost)

- (1) Pozorište je slobodno i samostalno u stvaralačkom djelovanju.
- (2) Zabranjena je cenzura javnog izvođenja scenskog djela.
- (3) Pod pozorišnom djelatnošću u smislu ovog zakona podrazumijeva se pripremanje i javno prikazivanje dramskih, muzičkih, opernih, baletnih, lutkarskih i sintetskih oblika scenskih djela.
- (4) Sintetski oblici scenskih djela objedinjuju više oblika pozorišne djelatnosti.

Član 3.

(Organizacioni oblici za obavljanje pozorišne djelatnosti)

- (1) Pozorišna djelatnost može da se obavlja profesionalno ili amaterski.
- (2) Pozorišnom djelatnošću mogu da se bave:
 - a) pozorišta kao javne ustanove,
 - b) pozorišta kao privatne ustanove,
 - c) pozorišne grupe i udruženja građana,
 - d) samostalni umjetnici.

Član 4.

(Pozorišna djelatnost u visokoškolskim ustanovama)

Pozorišnom djelatnošću mogu se baviti i visokoškolske ustanove koje obrazuju pozorišne umjetnike, ukoliko u okviru registrovane umjetničke djelatnosti pripremaju i javno izvede scenske projekte ili obavljaju usluge iz pozorišne djelatnosti.

POGLAVLJE II - OSNIVANJE POZORIŠTA

Član 5.

(Osnivanje pozorišta)

- (1) Pozorište se osniva u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje rad ustanova.
- (2) Osnivači pozorišta mogu biti domaća i strana pravna i fizička lica pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.

Član 6.

(Osnivači pozorišta kao javne ustanove i ustanove)

- (1) Pozorište kao javnu ustanovu mogu osnovati Kanton, Grad Sarajevo (u daljem tekstu: Grad) i općina sa teritorije Kantona (u daljem tekstu: općina), donošenjem akta o osnivanju pozorišta.
- (2) Pozorište kao ustanovu mogu osnovati domaća pravna i fizička lica donošenjem akta o osnivanju.
- (3) Osnivači iz st. (1) i (2) obavezni su da prethodno pribave od kantonalnog ministarstva nadležnog za poslove kulture (u daljem tekstu: Ministarstvo) rješenje o ispunjavanju uslova za osnivanje i početak rada pozorišta.

Član 7.

(Uslovi za osnivanje pozorišta)

- (1) Pozorište se može osnovati u svim oblicima svojine ako su ispunjeni materijalni, tehnički i kadrovski uslovi za njegovo osnivanje.
- (2) Tehničke i kadrovske uslove za osnivanje i rad pozorišta iz stava (1) ovog člana, pravilnikom određuje ministar nadležan za poslove kulture Kantona (u daljem tekstu: Ministar).

Član 8.

(Sredstva za osnivanje i rad pozorišta)

Osnivač je dužan obezbijediti sredstva sa osnivanje i rad pozorišta.

Član 9.

(Registar pozorišta)

- (1) Pozorišta se upisuju u poseban Registar pozorišta koje vodi Ministarstvo.
- (2) Bliži propis o sadržaju i načinu vođenja registra pozorišta donosi Ministar.

POGLAVLJE III - RAD POZORIŠTA

Član 10.

(Plan i program rada pozorišta)

Plan i program rada pozorišta i pozorišni repertoar donosi Upravni odbor pozorišta na prijedlog direktora.

Član 11.

(Javnost rada pozorišta)

- (1) Pozorišta su obavezna poštovati javnost rada i javno objaviti:
 - a) umjetničku koncepciju;
 - b) opće smjernice repertoarske politike;

c) godišnji repertoarski plan;

- d) gostovanje umjetnika iz zemlje i inostranstva.
- (2) Bliže odredbe o javnosti rada pozorišta utvrđuju se pravilima pozorišta.

Član 12.

(Arhivska grada pozorišta)

- (1) Pozorišta su obavezna čuvati dokumentaciju u skladu sa propisima o zaštiti arhivske grade i arhivima.
- (2) Pozorišta osnovana kao javne ustanove su obavezna snimati sve premijerne izvedbe i sačuvati ih u skladu sa propisima o zaštiti arhivske grade, a ostale predstave po potrebi i u skladu sa svojim mogućnostima.
- (3) Kad pozorište prestane sa radom dokumentacija, sredena prema propisima koji vrijede za arhivsku gradu, predaje se na čuvanje nadležnom arhivu.
- (4) Pozorišta, u svom radu, naročito su obavezna pridržavati se zakonodavstva o autorskim i srodnim pravima.

Član 13.

(Evidencija tekućeg rada pozorišta)

- (1) Pozorišta su obavezna voditi evidenciju tekućeg rada.
- (2) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije iz stava (1) ovog člana donosi Ministar.
- (3) Pozorišta i pozorišni ansambli obavezno čuvaju dokumentaciju, registraturu i arhivsku gradu u skladu sa propisima o zaštiti arhivske grade i arhivima.

Član 14.

(Prestanak rada pozorišta)

Pozorište prestaje sa radom pod uslovima, na način i po postupku određenom zakonom kojim se uređuje rad ustanova.

Član 15.

(Primjena Zakona na filharmonije, simfonijske orkestre, koncertne agencije...)

Odredbe ovog zakona o osnivanju, registraciji, radu i prestanku rada pozorišta odgovarajuće se primjenjuju na filharmonije, simfonijske orkestre, koncertne agencije i druge profesionalne ansamble i muzičko-scenske grupe, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

ODJELJAK A. Pozorište kao javna ustanova

Član 16.

(Osnivači javne ustanove za pozorišnu djelatnost)

- (1) Kanton, Grad ili općina sa teritorije Kantona osniva pozorište kao javnu ustanovu (u daljem tekstu: pozorište) radi trajnog i nesmetanog obavljanja pozorišne djelatnosti u javnom interesu.
- (2) Osnivač iz stava (1) ovog člana obavezan je da prije donošenja akta o osnivanju, usvoji elaborat kojim se utvrđuje opravdanost i potreba za osnivanjem pozorišta, a koji sadrži naročito:
 - a) ciljeve radi kojih se osniva pozorište;
 - b) javni interes za osnivanjem pozorišta;
 - c) programsku orijentaciju pozorišta;
 - d) uslove za osnivanje pozorišta u pogledu: pozorišnog prostora, opreme, umjetničkog kadra i sredstava za osnivanje i obavljanje djelatnosti pozorišta.

Član 17.

(Programska orijentacija pozorišta)

- (1) Pozorišta su dužna da u svojoj programskoj orijentaciji posebnu pažnju posvećuju djelima savremenog domaćeg stvaralaštva, kao i djelima iz kulturne baštine Bosne i Hercegovine, te podstiču razvoj umjetničkog stvaralaštva.
- (2) Ciljeve iz stava (1) ovog člana, pozorišta ostvaruju na način da što je više moguće poštuju ravnopravnost i regionalnu zastupljenost kod utvrđivanja svojih programa.

SLUŽBENE NOVINE

1990

- n) informacijski sistem: elektronska obrada baze podataka muzejske dokumentacije;
- o) zbirka: organizovani dio unutar pravnog lica koji obavlja muzejsku djelatnost u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom;
- p) revizija: stručna provjera postojanja, stanja, stepena zaštite i uslova čuvanja muzejskog materijala i muzejske dokumentacije;
- r) provjera porijekla: utvrđivanje istorijata predmeta od vremena njegovog pronalaska ili stvaranja do danas;
- s) lokalitet: zajedničko djelo čovjeka i prirode, odnosno područje koje je djelomično izgrađeno i dovoljno posebno i homogeno da se može topografski definisati.

Član 5.

(Organizacije za muzejsku djelatnost)

- (1) Muzejsku djelatnost obavljaju muzej i galerija (u daljem tekstu: muzej).
- (2) Za obavljanje muzejske djelatnosti može se oformiti muzejska zbirka.
- (3) Za vršenje izlagačke muzejske djelatnosti može se oformiti muzejska izložba.
- (4) Organizacije za muzejsku djelatnost iz st. (1), (2) i (3) ovog člana mogu biti javne, privatne i od vjerskih zajednica.
- (5) Organizacije za muzejsku djelatnost mogu biti samostalne i u sastavu drugih pravnih lica.
- (6) Muzej osnovan kao samostalna organizacija obavezno se upisuje u sudski registar kao ustanova.

Član 6.

(Primjena Zakona o ustanovama)

Na muzej se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje rad ustanova, ako ovim zakonom nije drugačije uređeno.

Član 7.

(Finansiranje i sredstva za rad)

- (1) Muzejska djelatnost finansira se u skladu sa ovim zakonom.
- (2) Sredstva za osnivanje i rad muzeja, muzejske zbirke ili muzejske izložbe obezbjeđuje osnivač.

DIO DRUGI - MUZEJSKI MATERIJAL

Član 8.

(Prikupljanje muzejskog materijala)

- (1) Muzej pribavlja muzejski materijal iskopavanjem, kupovinom, razmjenom, poklonom i zavještanjem.
- (2) Ugovor o kupovini, razmjeni i poklonu sastavlja se u pisanoj formi.
- (3) Muzejskim materijalom smatra se i:
 - a) materijalno kulturno naslijeđe i
 - b) nematerijalno kulturno naslijeđe.
- (4) Materijalno kulturno naslijeđe podrazumjeva ono što je stvorila priroda ili stvorio čovjek svojim radom i to:
 - a) proizvodi prirode:
 - 1) minerali,
 - 2) rude,
 - 3) biljni svijet,
 - 4) životinjski svijet.
 - b) proizvodi ljudskog rada:
 - 1) oruđe,
 - 2) oružje,
 - 3) odjevni predmeti,
 - 4) ukrasni predmeti,
 - 5) proizvodi kućne radinosti,
 - 6) proizvodi zanatstva,
 - 7) umjetnička ostvarenja.
- (5) Nematerijalno kulturno naslijeđe su znanja, umjeća i vještine koje se odnose na prirodu i čovjeka i koje predstavljaju osnovu za proizvodnju materijalnih kulturnih dobara, koja se prenose sa generacije na generaciju, i pružaju osjećaj identiteta i kontinuiteta, a sa ciljem njegovog očuvanja, koje zajednice, grupe i pojedinci prepoznaju kao dio svog kulturnog naslijeđa i to:

- a) jezik i govor,
- b) usmena predanja,
- c) književnost i drugi oblici jezičkog izražavanja,
- d) izvodačke umjetnosti:
 - 1) muzika,
 - 2) pjesme,
 - 3) igre i drugi izvodački oblici,
- e) znanja o pojavama i procesima u društvu koji svjedoče o razvoju prirode i društva od praistorije do danas,
- f) znanja i društvene prakse o običajima, vjerskim običajima, obredima i svečanostima i vještine stečene na osnovu toga,
- g) vještine koje se odnose na tradicionalne zanate,
- h) originalni postupci i načini izrade umjetničkog djela.

- (6) Očuvanje nematerijalnog kulturnog naslijeđa provodi se čuvanjem zapisa o njima, kao i podsticanjem njihovog prenošenja i njegovanja u izvornim i drugim sredinama.
- (7) Kantonalni ministar nadležan za kulturu (u daljem tekstu: ministar) na prijedlog Muzeja Sarajeva, u roku od šest mjeseci, donijeti će Pravilnik o evidentiranju i načinu čuvanja zapisa o nematerijalnom kulturnom naslijeđu.

Član 9.

(Proglašenje nematerijalnog kulturnog dobra)

- (1) Inicijativu za proglašenje nematerijalnog kulturnog dobra mogu podnijeti sva pravna i fizička lica.
- (2) Postupak utvrđivanja i proglašavanja nematerijalnog dobra baštine, kao i zaštita tih dobara provodi se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita kulturne baštine.
- (3) U slučaju da inicijativu podnesu lica iz stava (1) ovog člana, Muzej Sarajeva u saradnji sa Kantonalnim zavodom za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajeva priprema procedure za utvrđivanje privremene zaštite nad nematerijalnim kulturnim dobrom.
- (4) Ministar na prijedlog Muzeja Sarajeva, u roku od šest mjeseci, donijeti će Pravilnik o postupku za predlaganje, utvrđivanje i proglašenje nematerijalnog kulturnog dobra.

Član 10.

(Obrada muzejskog materijala)

- (1) Muzej vrši obradu muzejskog materijala primjenom savremenih naučnih metoda.
- (2) Stručna obrada muzejskog materijala obuhvata:
 - a) identifikaciju, determinaciju, klasifikaciju i kategorizaciju;
 - b) analizu i opis;
 - c) vrednovanje i interpretaciju;
 - d) proučavanje;
 - e) dokumentovanje.

Član 11.

(Zaštita muzejskog materijala i muzejske dokumentacije)

- (1) Muzeji su dužni da sprovedu preventivnu i trajnu zaštitu muzejskog materijala, muzejskih predmeta i muzejske dokumentacije.
- (2) Preventivna zaštita obuhvata: obezbjeđivanje optimalnih mikroklimatskih i svjetlosnih uslova, uništavanje štetočina, kontrolu pristupa osoblja i korisnika, zaštitu od djelovanja štetnih materija i ostale preventivne postupke.
- (3) Preventivna zaštita muzejskog materijala sprovodi se u prostoru za čuvanje i izlaganje, radionicama, bibliotekama, arhivima i u transportu.
- (4) Trajna zaštita muzejskog materijala se sprovodi primjenom konzervatorsko-restauratorskih mjera u skladu sa pravilima konzervatorske struke.
- (5) Obavezna mjera zaštite je fotografisanje svakog muzejskog predmeta i mikrosilmovanje inventarskih knjiga svakih pet godina.
- (6) Bliže uslove za zaštitu muzejskog materijala i muzejske dokumentacije propisuje ministar na prijedlog Muzeja Sarajeva.

- (7) Zaštita i korišćenje muzejskog materijala, kao dobra kulturne baštine vrši se u skladu sa odredbama ovog zakona i zakona kojim se uređuje zaštita kulturne baštine.

Član 12.

(Istraživanje i prikupljanje muzejskog materijala)

- (1) Istraživanje i prikupljanje muzejskog materijala na području Kantona mogu vršiti muzejske ustanove čije je sjedište na području Kantona Sarajevo i to: Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, Muzej Sarajeva i Muzej "Alija Izetbegović".
- (2) Istraživanje i prikupljanje muzejskog materijala na području Kantona mogu vršiti i drugi samostalni muzeji i muzeji u sastavu u saradnji sa Muzejom Sarajeva.
- (3) Ako istraživanje i prikupljanje muzejskog materijala na području Kantona vrši strano pravno ili fizičko lice neophodna je prethodna saglasnost kantonalnog ministarstva nadležnog za kulturu (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 13.

(Rashodovanje muzejskog materijala)

- (1) Muzejski materijal može se rashodovati, samo ukoliko je izgubio muzeološku vrijednost.
- (2) Rashodovanje muzejskog materijala vrši se na prijedlog stručne komisije.
- (3) Komisiju za rashodovanje muzejskog materijala obrazuje upravni odbor muzeja sa sjedištem u Sarajevu iz člana 12. st (1) i (2) ovog zakona, a u skladu sa pravilima ili drugim opštim aktom muzej usaglašenim sa međunarodnim standardima za muzejsku djelatnost.
- (4) Muzej je dužan da vrši reviziju muzejskog materijala, zavisno od vrste i obima, periodično, a najmanje jednom u pet godina.
- (5) U postupku revizije vrši se otpis uništenih muzejskih predmeta.
- (6) Način, postupak i rokove revizije muzejskog materijala propisuje ministar na prijedlog Muzeja Sarajeva.

Član 14.

(Prestanak rada muzeja)

- (1) U slučaju prestanka rada muzeja, osnivač muzeja će odrediti muzej ili drugo pravno lice koje će preuzeti muzejski materijal muzeja koji prestaje sa radom.
- (2) Muzej je dužan da primi na privremeno čuvanje muzejski materijal kojem nije obezbijedena odgovarajuća muzejska zaštita u drugom muzeju, ako je to u skladu sa prirodom njegove djelatnosti i ako ispunjava propisane uslove za tu vrstu materijala.

DIO TREĆI - MUZEJ

Član 15.

(Ustanova za muzejsku djelatnost)

Muzej se osniva kao ustanova za obavljanje muzejske djelatnosti u svim oblicima svojine.

Član 16.

(Uslovi za osnivanje muzeja)

- (1) Muzej se može osnovati i početi sa radom ako je obezbijeden odgovarajući muzejski materijal, prostorije i oprema za obavljanje muzejske djelatnosti, potreban broj stručnih muzejskih radnika i sredstva za osnivanje i početak rada muzeja.
- (2) Pravilnik o uslovima za osnivanje, rad muzeja, muzejskih zbirki, muzejskih izložbi i galerija donosi ministar na prijedlog Muzeja Sarajeva.
- (3) Kontrolu ispunjenosti uslova za osnivanje i početak rada muzeja vrši stručna komisija od tri člana koju formira Ministarstvo iz reda stručnih lica za muzejsku djelatnost.
- (4) Rješenje o ispunjavanju uslova za osnivanje i početak rada muzeja, muzejskih zbirki, muzejskih izložbi i galerija donosi ministar na prijedlog stručne komisije iz stava (3) ovog člana.

Član 17.

(Normativi, standardi i konvencije)

- (1) Muzej može trajno obavljati djelatnost ako ispunjava uslove utvrđene Normativima i standardima za muzejsku djelatnost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje finansiranje ustanova.
- (2) Pravilnik o normativima i standardima za muzejsku djelatnost donosi ministar na prijedlog Muzeja Sarajeva.
- (3) Uslove iz st. (1) i (2) ovog člana muzej je dužan da ispunji najkasnije u roku od pet godina od dana početka obavljanja djelatnosti.
- (4) Muzeji u obavljanju registrovane djelatnosti su dužni da poštuju međunarodno prihvaćene dokumente muzejske djelatnosti i profesije i to:
 - a) Statut Međunarodnog vijeća za muzejc (ICOM),
 - b) Kodeks profesionalne etike ICOM-a,
 - c) Odredbe Direktive 2006/123/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 12. 12.2006. godine koje se primjenjuju na rad privatnih muzeja i galerija,
 - d) Međunarodne konvencije koje je donio UNESCO, i to:
 - 1) Konvencija za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba (Hag, 1954. godine),
 - 2) Konvencija o mjerama za zaštitu i spriječavanje nedozvoljenog uvoza, izvoza i prenosa svojine kulturnih dobara (Pariz 1970. godine),
 - 3) Svjetska (Univerzalna) konvencija o autorskom pravu (Ženeva, 1952. godine, Pariz, 1971. godine),
 - 4) Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine (Pariz, 1972. godine),
 - 5) Konvencija o zaštiti podvodne kulturne baštine (Pariz, 2001. godine),
 - 6) Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine (Pariz, 2003. godine),
 - 7) Konvencija o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza (Pariz, 2005. godine),
 - e) Međunarodne konvencije koje je donijelo Vijeće Evrope:
 - 1) Evropska konvencija o kulturi (Pariz, 1954. godine),
 - 2) Evropska konvencija o zaštiti arheološkog naslijeđa (London, 1969. godine),
 - 3) Konvencija o zaštiti arhitektonskog naslijeđa Evrope (Granada, 1985. godine),
 - 4) Okvima konvencija o vrijednostima kulturne baštine za društvo (Farou, 2005. godine),
 - 5) Evropska konvencija o krajolicima (Firenca, 2000. godine),
 - 6) Evropska konvencija za zaštitu audiovizuelne baštine (Strazbur, 2001. godine),
 - f) UNIDRIT-ova konvenciju o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima (Rim, 1995. godine), kao i druge konvencije i međunarodne multilateralne i bilateralne ugovore kojima pristupi ili koje prihvati Bosna i Hercegovina nakon stupanja na snagu ovog zakona, a koji su nadređeni ovom zakonu, njihove odredbe su obavezni na odgovarajući način primjenjivati svi subjekti koji obavljaju muzejsku djelatnost.

Član 18.

(Muzejska djelatnost)

Muzej:

- a) istražuje, prikuplja i obrađuje muzejski materijal,
- b) čuva muzejski materijal od oštećenja, uništenja i nestajanja,
- c) obezbjeđuje mjere zaštite muzejskog materijala, posebno za vrijeme ratnog ili vanrednog stanja,
- d) obezbjeđuje korištenje muzejskog materijala u kulturne, naučne, vaspitno-obrazovne i druge svrhe putem njegovog prezentiranja u okviru stalnih ili povremenih izložbi i na drugi način,
- e) omogućava naučnim i stručnim radnicima proučavanje muzejskog materijala.

Član 12.

(Rok za cjelovitu reviziju zbirke)

Cjelovita revizija pojedinih zbirki se vrši minimalno jednom u pet godina.

II - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

(Rok za usklađivanje rada i poslovanja)

Muzeji, zbirke, izložbe i galerije su dužni uskladiti svoj rad i poslovanje s odredbama ovog pravilnika u roku od jedne godine od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 14.

(Prestanak važenja ranijeg propisa)

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika na području Kantona Sarajevo prestaju da se primjenjuju odredbe Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja ulazne i izlazne knjige, knjige inventara, knjige poklona, kartoteke i fototeke muzejskog materijala ("Službeni list RBiH", broj 2/94).

Član 15.

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 12-02-36461/18

02. novembra 2018. godine
Sarajevo

Ministar
Mirvad Kurić, s. r.

Na osnovu člana 16. stav (2) i člana 48. stav (1) tačka c) Zakona o muzejskoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/17), ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo, na prijedlog Muzeja Sarajeva, donosi

PRAVILNIK

**O USLOVIMA ZA OSNIVANJE I RAD MUZEJA,
MUZEJSKIH ZBIRKI, MUZEJSKIH IZLOŽBI I
GALERIJA**

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

Ovaj pravilnik uređuje načine i uslove koje je neophodno ispuniti kako bi se osnovala muzejska ustanova, zbirka, izložba ili galerija.

Član 2.

(Minimalni muzeološki uslovi)

Da bi neki pravni subjekt bio zvanično registrovan kao muzej, muzejska zbirka, izložba ili galerija mora zadovoljiti minimalne muzeološke uslove:

- kadrovski uslovi - angažman stručnjaka,
- prostorni uslovi, oprema i sredstva za rad muzeja, zbirke, izložbe ili galerije,
- muzejske zbirke i umjetnine koje omogućavaju proglašenje ustanove muzejom ili muzejskom zbirkom, izložbom ili galerijom,
- javnost rada za posjete i druge vrste djelovanja.

II - KADROVSKI USLOVI

Član 3.

(Stručni muzejski radnici)

Muzejsku djelatnost obavljaju stručni muzejski radnici iz člana 21. Zakona o muzejskoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/17).

Član 4.

(Kriteriji za određivanje strukture i broja)

Kriteriji za određivanje strukture i broja stručnih i pomoćnih muzejskih radnika u muzejima jesu vrsta muzeja, opseg i vrsta muzejske građe i muzejske dokumentacije, mjesto u broju i

realnim potrebama muzejskih ustanova na području Kantona Sarajevo i njegovim jedinicama lokalne samouprave (općine, Grad Sarajevo).

Član 5.

(Odgovarajući stručni muzejski radnici)

- Odgovarajuće stručne muzejske radnike određuje struktura i broj predmeta, zbirki, artefakata ili umjetnina koje pravni subjekt ili fizičko lice posjeduje.
- Zbirka umjetnina, slika, skulptura, instalacija zahtijeva angažovanje historičara umjetnosti ili historičara.
- Etnološka zbirka zahtijeva angažovanje etnologa ili historičara.
- Arheološka zbirka zahtijeva angažovanje arheologa ili historičara.
- Historijska zbirka zahtijeva angažovanje historičara.
- Antropološka zbirka zahtijeva angažovanje antropologa ili historičara.
- Književna i pozorišna zbirka zahtijeva angažovanje profesora književnosti ili historičara.
- Prirodoslovna zbirka zahtijeva angažovanje biologa.
- Geološka zbirka zahtijeva angažovanje geologa ili rudarskog inženjera.
- Tehnička zbirka zahtijeva angažovanje inženjera neke od tehničkih struka (mašinski, elektro ili građevinski inženjer ili arhitekta - ovisno o zbirci).

Član 6.

(Odjeljenja priručne biblioteke, restauratorske ili prepataorske radionice)

- Za zadovoljenje osnovnih standarda neophodno je organizovati odjeljenja priručne biblioteke, restauratorske ili preparatorske radionice i dr.
- U radionici je neophodan angažman minimalno jednog konzervatora i jednog preparatora, ovisno o broju i vrsti muzeološkog materijala i zbirki koje su pohranjene.
 - konzervator taksidermista - za kožu i prirodne materijale,
 - konzervator za tkaninu - tekstilni inženjer,
 - konzervator za papir - za arhivsku građu i stare dokumente,
 - konzervator za kamen i staklo,
 - konzervator za drvo,
 - konzervator za metal,
 - preparator za kožu i tkaninu,
 - preparator za papir,
 - preparator za kamen i staklo,
 - preparator za drvo,
 - preparator za metal.

Član 7.

(Angažman muzejskog dokumentariste)

Za vođenje muzejske stručne dokumentacije neophodan je radni angažman muzejskog dokumentariste, koji je zadužen za vođenje knjiga inventara, inventarnih elektronskih baza, sa svim podacima o svakom pojedinačnom predmetu, zbirci ili umjetnini.

Član 8.

(Uspostavljanje muzejske pedagoške službe)

- Za historijsku zbirku neophodan je pedagog historičar, za arheološku zbirku arheolog ili historičar, za etnološku zbirku etnolog ili historičar, za antropološku zbirku antropolog ili historičar, za umjetničku zbirku historičar umjetnosti ili historičar, za književnu i pozorišnu zbirku profesor književnosti ili historičar, za prirodoslovnu izložbu biolog, za geološku izložbu geolog ili rudarski inženjer, za tehničku zbirku ovisno o vrsti građevinski, mašinski ili elektro inženjer ili arhitekta.
- Opis poslova muzejskog pedagoga je rad sa posjetama, vođenje grupa, organizovanje radionica, predavanja, te organizovanje različitih manifestacija.

Član 9.

(Angažovanje muzejskog bibliotekara)

Ovisno o veličini fonda svaki muzej mora imati i biblioteku u kojoj je angažiran bibliotekar ili više njih ovisno o internoj organizaciji i obimu posla. Bibliotekar vrši bibliotečke poslove, organizira analitičku analizu bibliotečkog fonda, unosi knjige u različite informatičko-bibliotečke sisteme, organizira međubibliotečku razmjenu, i obavlja sve druge poslove određene bibliotečkom strukom.

Član 10.

(Angažovanje stručnog muzejskog kadra)

Navedena stručna radna mjesta podrazumijevaju radni angažman lica u stručnim obrazovnim zvanjima, te stručnim zvanjima: kustos - pripravnik, kustos, viši kustos, muzejski savjetnik, konzervator pripravnik, konzervator, viši konzervator, konzervator savjetnik, bibliotekar - pripravnik, bibliotekar, viši bibliotekar, bibliotečki savjetnik, pedagog - pripravnik, pedagog, viši pedagog i pedagog savjetnik, dokumentarista, viši dokumentarista i informatičar, preparator, viši preparator.

III - PROSTORNI USLOVI, OPREMA I SREDSTVA ZA
RAD MUZEJA

a) Prostori muzeja, zbirke, izložbe ili galerije

Član 11.

(Zatvoreni i otvoreni muzejski prostori)

Muzejska djelatnost obavlja se u zatvorenim i na otvorenim prostorima, ovisno o vrsti zbirki.

Član 12.

(Namjena i režim pristupa muzejskom prostoru)

- (1) Muzejski prostori dijele se prema namjeni i prema režimu pristupa.
- (2) Kriteriji za određivanje namjene prostora u muzejima jesu muzeološka koncepcija, obim i vrsta muzejske građe i muzejske dokumentacije, broj i struktura muzejskog osoblja, organizovana odjeljenja biblioteke, arhiva, konzervatorsko-restauratorske i preparatorske radionice i dr.
- (3) Odnos veličine prostora prema namjeni razrađuje se muzeološkom koncepcijom pojedinog muzeja, koju predlaže Stručni kolegij Muzeja Sarajeva kao matičnog muzeja uz saglasnost Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo).
- (4) Prilikom planiranja i obnove muzeja potrebno je osigurati da lica s posebnim potrebama imaju nesmetan pristup muzejskom prostoru.

Član 13.

(Podjela muzejskih prostora prema namjeni)

Prema namjeni, muzejski se prostori dijele na:

- a) depo: zatvoreni, otvoreni, studijski i trezor,
- b) izložbeni prostor: za stalne i povremene izložbe,
- c) prostor za muzejsku dokumentaciju: depo muzejske dokumentacije,
- d) prostor za edukativni rad: radionicu, igraonicu, predavaonicu,
- e) restauratorsku i preparatorsku radionicu: prema vrsti predmeta,
- f) prostor za prijem muzejske građe i manipulaciju njome,
- g) biblioteku i spremište bibliotečke građe,
- h) prostor za rad s korisnicima: čitaonicu s pristupom informacijsko-dokumentacijskom sistemu, prostor za uvid u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju,
- i) prostor za prijem novih predmeta (karantin),
- j) radionicu za tehničku pripremu izložbi,
- k) fotografski studio,
- l) prijemne prostore: ulazni, informativni punkt, garderobu, sanitarni čvor,
- m) radne sobe: za stručno i tehničko osoblje, upravu muzeja i administraciju,

- n) prodajne i ugostiteljske prostore: knjižaru, suvenirnicu, kafanu, restoran,
- o) ostale prostorije.

Član 14.

(Podjela muzeja prema režimu pristupa)

- (1) Prema režimu pristupa korisnika, muzejski se prostori dijele na otvorene, poluotvorene i zatvorene.
- (2) Otvoreni prostori dostupni su svim korisnicima. To su prijemni prostor, izložbeni prostor, prodajni i ugostiteljski prostor, prostor za edukativni rad, čitaonica s pristupom informacijsko-dokumentacijskom sistemu.
- (3) Poluotvoreni prostori dostupni su korisnicima samo uz nadzor ovlaštenog muzejskog osoblja. To su studijski depo, restauratorska i/ili preparatorska radionica, biblioteka, radne sobe, prostor za uvid u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju, prostor za prijem nove građe, radionica za tehničku pripremu izložbi, fotografski studio.
- (4) Zatvoreni prostori dostupni su samo ovlaštenom osoblju. To su depo muzejske građe, depo muzejske dokumentacije, spremište bibliotečke građe i prostor za tehničko održavanje.
- (5) Muzej donosi pravilnik o uslovima pristupa muzejskim prostorima.

Član 15.

(Odgovarajuće opremljeni muzejski prostori)

Za obavljanje djelatnosti muzeji, matični muzej Kantona Sarajevo te registrovane zbirke, izložbe i galerije moraju imati odgovarajuće opremljene prostore, u skladu s vrstom i obimom muzejske građe, te s brojem zaposlenih radnika:

- a) depo za muzejsku građu,
- b) prostor za prijem novih predmeta (karantin),
- c) zasebni prostor za uvid u muzejsku građu,
- d) zasebni depo za muzejsku dokumentaciju,
- e) zasebni prostor za korištenje muzejske dokumentacije,
- f) izložbeni prostor za stalne izložbe,
- g) izložbeni prostor za povremene izložbe,
- h) prostor za edukativni rad,
- i) restauratorska radionica,
- j) fotografski studio,
- k) prostor za prijem građe i manipulaciju njome,
- l) biblioteku s čitaonicom,
- m) zasebni depo bibliotečke građe,
- n) radionicu za tehničku pripremu izložbi,
- o) prijemne prostore: ulazni i informativni punkt,
- p) radne sobe: za stručno i tehničko osoblje i administraciju,
- r) muzejsku prodavnicu.

h) Oprema muzeja

Član 16.

(Odgovarajuća muzejska oprema)

- (1) Muzej, ili registrovana zbirka, izložba ili galerija mora imati odgovarajuću opremu koja osigurava uslove za obavljanje muzejske djelatnosti, s obzirom na namjenu prostorija i režim dostupnosti.
- (2) Oprema u prostorima u kojima se čuva i izlaže muzejska građa i muzejska dokumentacija mora biti u skladu s potrebama provođenja mjera preventivne zaštite.

IV - MUZEJSKE ZBIRKE I UMJETNINE KOJE
OMOGUĆAVAJU PROGlašENJE USTANOVE MUZEJOM
ILI MUZEJSKOM ZBIRKOM, IZLOŽBOM ILI
GALERIJOM

Član 17.

(Minimum kulturno-historijskih stručnih pretpostavki i vrijednosti)

Da bi neki pravni ili fizički subjekt bio registrovan kao muzejska ustanova, zbirka, izložba, ili galerija neophodno je da posjedujuće zbirke zadovoljavaju minimum kulturno-historijskih i stručnih pretpostavki i vrijednosti.

102/13, 9/14,13/14, 8/15, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) i člana 36. Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2023. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/23), Upravni odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, na 28. redovnoj sjednici održanoj dana 15.12.2023. godine, donosi

**ODLUKU
O PRERASPODJELI SREDSTAVA UNUTAR POZICIJA
RASHODA U FINANSIJSKOM PLANU ZAVODA
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA
SARAJEVO ZA 2023. GODINU**

Član 1.

Ovom Odlukom vrši se preraspodjela sredstava unutar pozicija rashoda u Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2023. godinu ("Službene novine KS" br. 16/23) kako slijedi:

- Pozicija 2.9.3. "Naknada za komisije imenovane rješenjem Ministarstva zdravstva KS/Vlade KS" konto 613970/983 smanjuje se za 12.500 KM i to sa iznosa 125.000 KM na iznos 112.500 KM;
- Pozicija 2.9.2 "Naknada za rad komisija imenovane rješenjem Upravnog odbora ili Direktora" konto 613970/982 povećava se za 12.500 KM i to sa iznosa 54.500 KM na iznos 67.000 KM;
- Pozicija 2.0. "Sredstva koja su usmjerena za finansiranje nabavke medicinske i sanitetske opreme, u borbi protiv korona virusa" konto 614/615 smanjuje se za 30.000 KM i to sa iznosa 300.000 KM na iznos 270.000 KM;
- Pozicija 2.1.T. "Naknada za teške bolesti" konto 613941 smanjuje se za 12.900 KM i to sa iznosa 190.000 KM na iznos 177.100 KM;
- Pozicija 2.5.T. "Naknada za teške bolesti" konto 613945 povećava se za 42.900 KM i to sa iznosa 185.000 KM na iznos 227.900 KM;
- Pozicija 2.1.2.6. "Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Baković" konto 61394122 smanjuje se za 2.000 KM i to sa iznosa 185.000 KM na iznos 183.000 KM;
- Pozicija 2.1.2.8. "JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde" konto 61394124 povećava se za 2.000 KM i to sa iznosa 10.400 KM na iznos 12.400 KM.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivati će se po dobivanju saglasnosti Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

Broj 01/2-02-2-20054-12/23
15. decembra 2023. godine
Sarajevo

Predsjednica
Upravnog odbora
Prof. dr. Jasmina
Selimović, s. r.

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 16. stav (2) i člana 48. stav (1) tačka e) Zakona o muzejskoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/17), ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo, na prijedlog Muzeja Sarajeva, donosi

**PRAVILNIK
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA
OSNIVANJE I RAD MUZEJA, MUZEJSKIH ZBIRKI,
MUZEJSKIH IZLOŽBI I GALERIJA**

Član 1.

(Izmjena i dopuna člana 20.)

- (1) U Pravilniku o uslovima za osnivanje i rad muzeja, muzejskih zbirki, muzejskih izložbi i galerija ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/19), u članu 20. u stavu (3),

riječi: "Muzej Sarajeva formira Komisiju", zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo formira Stručnu komisiju", a riječi: "radi formiranja stručne komisije koja", zamjenjuju se riječima: "koja se sastoji od predsjednika i dva člana".

- (2) Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:
"(4) Za obavljanje povjerenih poslova i zadataka, predsjednik i članovi Stručne komisije imaju pravo na naknadu za rad koja se utvrđuje aktom ministra o formiranju navedene komisije, a isplaćuje na teret podnosioca inicijative iz stava (1) ovog člana".

Član 2.

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 12-02-44425/23
01. decembra 2023. godine
Sarajevo

Ministar
Kenan Magoda, s. r.

GRAD SARAJEVO

Gradsko vijeće

Na osnovu člana 31. stav (1) tačka d) Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/23), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na 34. sjednici održanoj dana 27.12.2023. godine, donijelo je

ODLUKU

**O RAZRJEŠENJU ČLANA RADNOG TIJELA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA**

Član 1.

Anđan Hidić razrješava se dužnosti člana Odbora za informatiku i telematiku Grada Sarajeva.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-GV-02-1995/23
27. decembra 2023. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Gradskog vijeća
Jasmin Ademović, s. r.

Na osnovu člana 31. stav (1) tačka d) Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/23), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na 34. sjednici održanoj dana 27.12.2023. godine, donijelo je

ODLUKU

**O IZBORU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG
VIJEĆA GRADA SARAJEVA**

Član 1.

Bilal Đedović bira se za člana Odbora za informatiku i telematiku Grada Sarajeva.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-GV-02-1996/23
27. decembra 2023. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Gradskog vijeća
Jasmin Ademović, s. r.

Na osnovu člana 31. stav (1) tačka b) Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/23) i člana 46. stav (3) Etičkog kodeksa izabranih i imenovanih funkcionera Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/23), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na 34. sjednici održanoj dana 27.12.2023. godine, donijelo je